

Ithute ka ga Molaotheo wa Rephaboleki ya Afrika Borwa (1996)

Molaotheo wa Afrika Borwa (1996) ke molao o o kwa godimo wa lefatshe. Molao o o kwa godingwana go na le Mopresidente, o kwa godingwana go na le dikgotlatshekelo e bile o kwa godingwana go na le mmuso.

O tthalosa ka moo batho ba lefatshe la rona ba tshwanetseng go tshola ba bangwe ka teng, le gore ditshwanelo le maikarabelo a bona ke eng. Molaotheo wa lefatshe o teng go re sireletsa rotlhe jaanong, le bana ba rona ka moso.

Ela tlhoko hisetori ya rona.

A re se keng ra boeletsa diphoso tsa hisetori ya rona.

Molaotheo wa rona o re thusa go akanya le go aga bokamoso jo bo botoka jwa botlhe.

Rona, re le batho ba Afrika Borwa;

Re itse ditshiamololo tsa rona tse di fetileng;

Re tlotla ba ba bogetseng tshiamo le kgololosego mo lefatsheng la rona;

Re tlotla ba ba diretseng go aga le go tlhabolola naga ya rona; mme

Re dumela gore Afrika Borwa ke ya botlhe ba ba tshelang mo go yona, re tshwaragane mo go farologaneng ga rona.

Rona ka jalo, ka baemedi ba re ba itlhophetseng ka kgololosego, re amogela Molaotheo o jaaka Molaomogolo wa Rephaboliki gore re—

alafe dikgogakogano tse di fetileng mme re age Setšhaba se se thailweng mo meetlong ya demokerasi, bosiamisi mo bathong le ditshwanelo tse di botlhokwa tsa botho;

tlhome metheo ya demokerasi le bosetšhaba jo bo buletsweng botlhe jo mo go bona puso e theilweng, mo thatong ya batho e bile moagi mongwe le mongwe a sireleditsweng ka go lekana ke molao;

tokafatse matshelo a baagi botlhe le go golola neo ya mongwe le mongwe le;

age Afrika Borwa e kopaneng ya demokerasi e e kgonang go tsaya maemo a yona a a e siametseng jaaka naga e e ipusang mo tshikeng ya mafatshe.

Senka ditshwanelo tsa gago jaaka Moafrikaborwa mme o tseye maikarabelo a gago a go sireletsa ditshwanelo tsa batho ba bangwe.

Itse Molaotlomo wa Ditshwanelo & Molaotlomo wa Maikarabelo.

May God protect our people.


Nkosi Sikelel' iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.

God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.

Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.

Workbooks available in this series:

- *Grade R (in all official Languages);*
- *Literacy/Home Language Grades 1 to 6 (in all 11 official Languages);*
- *Mathematics Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages);*
- *Mathematics Grades 4 to 9 (in Afrikaans and English);*
- *Life Skills Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages); and*
- *Grades 1 to 6 English First Additional Language.*



ISBN 978-1-4315-0088-8



9 781431 500888

**SETSWANA HOME LANGUAGE
GRADE 4 – BOOK 2
TERMS 3 & 4**

ISBN 978-1-4315-0088-8


THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

15th Edition

PUOGAE YA SETSWANA – Mophato 4, Buka 2

ISBN 978-1-4315-0088-8

E tlhabolotswe e bile e tsamaelana le CAPS



Mophato **4**

Leina:

Phaposi:



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**PUOGAE YA
SETSWANA**

Buka 2
Kgweditharo
3 & 4



Mme Siviwe Gwarube,
Tona ya Lefapha la Thutotheo



Ng. Reginah Mhaule,
Motlatsatona wa Lefapha la
Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswa bana ba Aforikaborwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa Tona ya Lefapha la Thutotheo. Mme Siviwe Gwarube le Motlatsatona wa Lefapha la Thutotheo. Ng. Reginah Mhaule.

Dibukatiro tsa Rainbow ke phitlhelelo nngwe ya Lefapha la Thutotheo e e lebisitsweng mo go tokafatseng bokgoni jwa barutwana ba Aforikaborwa ba mephato e merataro ya ntlha jaaka e le maikaelelomagolo a Lenaneotiro la Puso. Porojeke e, e etleeditse ke Lefapha la matlotlo la Bosetshaba. Ketleetso e, e kgontshitse Lefapha go kwala le go rebola dibukatiro tse mo dipuong tsotlhe tsa semmuso kwa ntle go tuelo epe.

Re solofela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re solofela gore bana ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona o tlaa e itumelela mmogo le bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.

Tsamaiso ya go kwala

Rulaganya

Swetsa ka ga setlhogo sa gago. Bua le setlhopha sa gago go kgobokanya dikakanyo. Dirisa mmepe wa tlhaloganyo go sedifatsa dikakanyo tsa gago ka ga poloto, baanelwa le maitshetlego.

Kwala setlhangwa sa ntlha

Kwala leyakgatiso (mokgwaritsokgwaritso) la gago la ntlha. Akanya ka ga bareetsi, kagego le temana nngwe le nngwe.

Boeletsa


Sekaseka leyakgatiso mme o neye ditshwaelo tse di tswang mo balekaneng le go siamisa diphoso.

Siamisa diphoso

Siamisa diphoso tsa mopeleto le tsa matshwaopiso. Baakanya leyakgatiso (mokgwaritsokgwaritso).

Phasalatsa


Kwala leyakgatiso la gago le le siamisitsweng diphoso sentle jaaka setlankana sa bofelo sa go se neela.



Mophato 4



YA SETSWANA



SETSWANA

Buka

2



DIKAEDI TSA GO DIRISA BUKATIRO E

Dirisa Bukatiro mmogo le metswedi e mengwe ya gago. Bona PPKT (CAPS) ya Kgato ya magareng yaPuo ya gae.

Re go amogela mo Bukatirong ya Puo ya gae ya Kgato ya Magareng. Maemo a puo ya gae ya Kgato ya Magareng a ikaeletswe go tlhabolola le go godisa bokgoni jwa puo ya barutwana mabapi le bokgoni jwa go buisana jo bo batliwang mo maemong a setho, go tlhabolola le go godisa bokgoni jwa borutege jwa bona jo bo tlhokegang mo go ithuteng go kgabaganya kharikhulamo. Re solofela gore o tlaa bona Bukatiro e, e le mosola thata mo go thuseng barutwana ba gago go godisa bokgoni jo.

Bukatiro e rulagantswe go ya ka tsheko ya dibeke di le pedi tsa PPKT (CAPS). O tlaa fitlhela kakaretso ya dintlha tse di tshwanetseng go fithelelwa mo go nngwe le nngwe ya dibeke tse pedi mo ditsebeng tsa 1, 35, 69 le 103 tsa Bukatiro. Tsheko nngwe le nngwe ya dibeke di le 2 e rulagantswe go akaretsa bokgoni jwa puo bo le bone jwa puo jo bo latelang:



A re bueng

1 Go reetsa le Go bua tiro ya molomo – mo tshekong ya beke tse pedi. Barutwana ba tlhoka go neelana tshono kgapetsakgapetsa go godisa bokgoni jwa bona jwa Go Reetsa le Go Bua go ba kgontsha go kgobokanya tshedimotsetso, go rarabolola mathata le go tlhagisa dikakanyo le megopolo. Bukatiro e na le ditirwana di le mmalwa tsa go bua le tsa go reetsa tse o ka di atolang go netefatsa gore barutwana ba bona nako ka gale go ikatisetsa ditiro tsa molomo.



A re buiseng

2 Go buisa le Go lebelela – diura di le 5 mo tshekong ya beke tse pedi. PPKT (CAPS) e batla gore barutwana ba buise le go bogela dikwalwa le mefutakwalo e e tllaotsweng mo tshekong ya dibeke di le 2. Se se akaretsa puiso: dikgankhutshe, thutaditso, ditiragalo tsa gago, makwalo, diimeile, bukatsatsi, diterama, diathikele tsa makwalodikgang, diathikele tsa dimakasine, dipotsolotso tsa diyalemowa kana diromamowa, maboko, dikwalwa tsa tlhotlheletso, dipapatso, ditaelo, dikaelo le tsamaiso. Gape, PPKT (CAPS) e batla gore barutwana ba buise dikwalwa tsa tshedimotsetso tse di nang le ditshwantsho: dimmepe, ditshate, ditheibole, dithalo, dimmepe tsa tlhaloganyo, ditshate tsa maemo a bosa, diphousetara, dikitsiso, ditshwantsho le dikerafo. O tlaa fitlhela tlhopho e ntle ya mefuta e ya dikwalwa mo Bukatirong.

PPKT e bontsha dikgato tsa puiso eleng pele, ka nako le morago ga puiso. O tlaa fitlhela tlhaloso e e thusang ya sekerafo ya tsamaiso ya puiso mo bogareng jwa sephuthelo se se kwa pele sa buka.



A re kwaleng


3 Go kwala le Go tlhagisa – diura di le 4 mo tshekong ya beke tse pedi. PPKT (CAPS) e batla gore barutwana ba neelwe ditshono tsa kgapetsakgapetsa go ikatisetsa go kwala mo mabakeng a a farologaneng. Bukatiro e neelana ka diforeimi di le mmalwa tsa go kwala le ithulaganyetsa tatelano tlhaiso ka barutwana ya dikwalo tse di kwadiwang, tsa ditshwantsho le tsa mmedia-ntsi. O tlaa fitlhela tlhaloso ya sekerafo ya tsamaiso ya go kwala mo bogareng jwa sephuthelo sa Bukatiro kwa morago.



A re kwaleng

PUOGAE

4 Dipopego tsa Puo le Melawana – ura e le 1 MO TSHEKONG YA BEKE TSE PEDI. PPKT (CAPS) e neelana ka lenaneo la Dipopego tsa Puo le Melawana (dintlhana) tse di tshwanetseng go dirwa mo mophatong o mongwe le o mongwe. Bukatiro e akaretsa dithutiso tse di tllaotsweng tsa nngwe le nngwe ya dibeke di le 2. Go le gantsi ditirwana tse di akaretsa "kitsiso" e e tlhalosang molawana wa puo.



Go ikgobokanyetsa go le gontsinyana o kopiwa go okomela Bukana ya Katiso ya Bukatiro.

Thitokgang 5: Ka moo re ikutiwang ka teng le gore re dira eng

Kgweditharo 3: Dibeke 1 - 4

Kgweditharo 3: Dibeke 1 - 2
Batho ba ba kgathalang

65) Seotlwana se sešwa sa ga Mary Ann 2

Tlotla le go dira diponelopele ka ga setshwantsho.
Buisa kgang.

66) Nagana ka ga kgang 4

Tlotla kgang ka ditlhophha.
Kwala bokhutlo jwa kgang.
Araba dipotso ka ga kgang.
Kwala diteng tsa bukatsatsi.

67) Go tlhophha seotlwana 6

Buisa bokhutlo jwa kgang.
Lemoga ditiro tse di tlhalosiwang ka matlhalosi mo sekwalweng.
Kwala dipolelo ka matlhalosi.

68) Tshola bukatsatsi 8

Rulaganya go kwala diteng tsa bukatsatsi ka go tlatsa mmepe wa tlhaloganyo.
Kwala diteng tsa bukatsatsi.

69) Ntšwa e e latlhegileng 10

Tlhama phousetara ya ntswa e e latlhegileng.
Tlhatlhoba phousetara ya molekane go bona gore ba dirisa dielo tse di filweng.
Dirisa matlhalosi go bopa dipolelo.

70) Dipolelo tse di raraaneng 12

Lemoga madiri mo dipolelonolong.
Kopanya dipolelonolo go bopa dipolelotswako.
Kgaoganya dipolelotswako go ya ka dipolelonolo.
Dirisa madiri a dikapolelo go emisetsa mafoko a a mo masakaneng.
Tlatsa madiri a dikapolelo a a nepagetseng mo dipolelong.

71) Buisa bukatsatsi 14

Buisa diteng tsa malatsi a le mabedi.

72) Go kwala bukatsatsi ya gago 16

Araba dipotso ka ga diteng tsa bukatsatsi.
Kwala diteng tsa bukatsatsi tsa malatsi a mararo .

Kgweditharo 3: Dibeke 3 - 4
Go buisa tshedimosetso

73) Nako ya sekerine 18

Buisa tshedimosetso go tswa mo phamfoleteng.
Tlotla dipotso ka ga phamfolete.

74) Ka ga phamfolete 20

Araba dipotso ka ga diphamfolete.
Golaganya mafoko le bokao jwa ona.
Tlhama phousetara go rotloetsa bana go dira ditirwana tse dingwe ntle le go bogela TV.
Ranola kerafo ya tshedimosetso.
Dira lenaneo la ditlamorago tse di kotsi tsa nako e ntsi ya go bogela TV.

75) Fa dilo di leng teng 22

Buisa kgang ya setshwantsho.
Tlatsa matlhalosi a a nepagetseng mo setshwantshong sengwe le sengwe.
Kwala dipolelo tsa setshwantsho sengwe le sengwe o dirisa matlhalosi.
Sedimosa tshwantshanyo e e filweng, tshwantshiso le poapoeletso.

76) Gotlhe ka ga bodipa 24

Buisa sekwalwa sa tshedimosetso ka ga go dipisa.
Tlotla dipotso ka ga go dipisa.

77) Go akanya ka ga bodipa 26

Araba dipotso ka ga phamfolete ya go dipisa.
Tlhama letshwao la go khutlisa go dipisa; dirisa makopanyi.
Dirisa makopanyi go kopanya dipolelo.
Golaganya mafoko le bokao jwa ona.

78) Pakaphetitsweledi le pakatlangtweledi 28

Tshameka motshameko o dirisa pakapheti le pakatlang kana pakajaanong.

79) Tlhama phamfolete 30

Dirisa serulaganyi go tlhama phamfolete ya bona.
Sega le go mena tsebe go dira phamfolete.
Dirisa serulaganyi go feleletsa phamfolete sentle.

80) Phamfolete e e segiwang 31





A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o bolelele tsala ya gago gore o nagana gore kang kgotsa setori se se ka ga eng.

O nagana gore badiragatsibagolo ke bomang mo kgannyeng kgotsa setoring se? Ba lebeba ba le bogolo bo bokae?



A re buiseng

Buisa kang mme o arabe dipotso tse di latelang.

**Pele o buisa**

- Lebelela ditshwantsho le dithogo mme o leke go bonelapele gore diteng di bua ka ga eng. ● Okola tsebe go bona gore o tlaa buisa ka ga eng.

**Fa o ntse o buisa**

- Bapisa ponelopele ya gago le se o se buisitseng. ● Fa o sa tthaloganye karolo e o e buisitseng e buise gape ka iketlo. E buisetse kwa godimo.

Go tlhopha seotlwana

Ngwedi e a galalela. E ne e le ka Labotlhano fela morago ga bosigogare fa Mary a phaphame mo bolaong jwa gagwe. O ne a nagana ka ga ntšwanyana e a tlileng go e reka fa ena le Nomsa ba ya kwa tshireletsong ya diphologolo mo mosong. Mary Ann e ne e le mosetsana a le mongwe fela mo phaphosing yo o neng a se na seotlwana ka gonne o ne a dula kwa foleteng. Fa ba lelapa ba fudugela kwa ntlong, Mary Ann o ne a simolola go boloka madi kgotsa tšhelete ya gagwe ya go kgwatlha go reka ntšwanyana. Jaanong o na le R25 ya go duelela ntšwanyana.

Kwa bokhutlong e ne ya nna mo mosong mme Mary Ann o ne a tlola mo bolaong. O ne a tlhapa a apara mme a emela tsala ya gagwe **ka go fela pelo**, Nomsa yo o neng a tla go eta. Nomsa o ne a solofeditse Mary Ann gore o tlaa tsamaya le ena kwa tshireletsong ya diphologolo go mo thusa go tlhopha seotlwana.

Kwa bofelong bese ya ga Nomsa e ne ya fitlha. O ne a tlola mo beseng, a tabogela **ka bonako** kwa hekeng ya kwa boMary Ann, mme a dumedisisa losika lwa ga Mary Ann **ka**

boitumelo. Basetsana ba babedi ba simolola go tsamaya **ka phisego** go ya kwa tshireletsong ya diphologolo. Ka bobedi ba ne ba tlhagafetse, ba tlotla mme ba tshegela **kwa godimo** fa ba ntse ba tsamaya. Ba tshela mmila **ka kelotlhoko** mo dirobotong mme ba tsena kwa nlotshireletsong ya diphologolo.

Mary Ann o ne a lapile mme a dula mo godimo ga moko a wa dijo tsa dintšwa go ikhutsa. O ne a bona dintšwanyana di le thataro di robetse mo serotong. Basetsana ba ithutile go sola dintšwanyana **ka bonolo**, ba gkgametse gore ba tlhophe efe.

“Jaanong, makgarebe, a le batla go reka ntšwanyana?” ga botsa motsamaisi.

“Ee! Ke ne ka boloka madi a ke a boneng ka letsatsi la me la botsalo le fa ke thusa mme ka dijana,” A rialo. Matlho a gagwe a phatsima.

“E e tlaa nna seotlwana sa me sa ntlha,” a rialo ka tlhagafalo kwa go motsamaisi.


“Ga ke ise ke nne le seotlwana.”

“Go siame, tlaya ke go bolelele ka ga tse,” ga bua motsamaisi. “Dintšwanyana tsa dikholara tse di khibidu, tala le serolwana di setse di rekisitswe. Jaanong o na fela le tlhopho ya dintšwanyana di le pedi. O tlaa tshwanelwa ke go tlhopha magareng ga ntšwanyana ya kholoro e pinki le ya kholoro e e botala jwa legodimo.”

“Ohoo,” ga bua Mary Ann. “Ntšwanyana ya kholoro e e phephole kgotsa selaole yona? A le yona e rekilwe?”

“Oho, ntšwanyana eo,” ga araba motsamaisi. “O ka se ka wa batla go e reka,” a rialo. “E tshotswe ka letheke le le gobetseng ka jalo ga e kitla e kgona go taboga kgotsa tshameka ka bolo.”

Matlho a ga Mary Ann a ne a phuruphutsha legaga. A leba ntšwa e e boboa bo bosweu, ntšwa e nnye e e borokwa, ntšwa e kgolo e e botsalano, ntšwa e e serolwana le kwa dikatseng le dikatsana.



Letlha:



Motsamaisi o reetse basetsana a reng mabapi le go nna teng ga nngwe le nngwe ya dintšwanyana tse thataro? Ke dintšwa dife tse di neng di rekisiwa, mme ke dife tse di neng di sa rekisiwe? (Lebelela mebala ya dikholoro tsa bona.)

A re kwaleng

	<i>Ntšwanyana e setse e rekisitswe.</i>
	
	
	
	
	



Akanya fela o le Mary Ann. Kwala bukatsatsi ya gago o thalose gore ke eng o sa robala bosigo pele ga bo, le gore o ne o ikutlwa jang gore o tshwanetse o tseye tshwetso ya gore ke seotswana sefe se o ka se tlhophang.

A re kwaleng

Dumela bukatsatsai *Letlha:*





A re buiseng

Jaanong buisa bokhutlo jwa kgang kgotsa setori mme o se bapise le bokhutlo bo o bo kwadileng.

Seotlwana se sešwa

Mary Ann o sola ntšwanyana e e selaole mo kholorong. Ya emisa ditsebe tsa yona, ya tshikinya mogatla le go leba Mary Ann ka matlho a a borokwa a a ikuelang. Mary Ann o ne a leba gotlhe kwa diphologolong tse dingwe mo lebenkeleng. O ne a leba kwa dintšwanyaneng di le thataro tse di mo serotong.

Morago o ne a khubama mme ka kelotlhoko a tsholetsa ntšwanyana ka kholoro e e phepole mme a e baya mo sehubeng.

O ne a kgona go utlwa go thebatheba ga pelo ya yona.

Ya mo nkgelela, a e baya mo molaleng mme ya robala.

O ne a e solasola ka bonolo, mme a retologela kwa motsamaising.

“Ga go kgathalasege le fa a sa kgone go tshameka bolo kgotsa go taboga,” a rialo.

O ne a goga leoto la borokgwe jwa bokhate go bontsha

motsamaisi marapo a a robegileng mo leotong la gagwe. “Ke tshotswe ka bogole ba leoto”, a rialo. “Gape ke sokola go taboga mme ga ke kgone go tshameka bolo. Fela ke na le balosika le ditsala tse dintsi tse di nthatang, mme seo se a itumedisa.”

“Ke nagana gore o a itumedisa.” A rialo.

O retologetse kwa go Nomsa mme a botsa, “O nagana eng Nomsa?”

Nomsa o ne a dumela ka tlhogo a bontsha go amogela a ntse a solasola ntšwanyana ya kholoro e selaole ka bonolo.

“Ka kopo, mma a nka, a nka mo duelela?” Mary Ann a botsa.

“Ke batla go reka ntšwa e ya kholoro e e selaole. E ke ntšwa e ke e batlang!”

“O tlile go nna le legae le le tlaa go tlhokomelang, ntšwanyana,” o a seba, mme o buela kwa tlase fa a neela motsamaisi R25.

Fa Nomsa le Mary Ann ba tswa mo lebenkeleng, ntšwanyana ya simolola go tsikinya mogatla ka tšhakangalo. Basetšana ba babedi ba tsamaya ka bonya mo mmileng ba tshwere ntšwanyana ya kholoro e e selaole. O ne o ba utlwa fa ba tlotla ka boitumelo fa ba tsenya bomagorogomašwa mo ntlong.



Leba matlhalosi

Matlhalosi a neelana ka tshedimose tso e ntsi ka lediri. O tlaa gakologelwa gore madiri ke mafoko a a dirang tiro.

Dikai:

Nomsa o tsamaya ka bonya.

Mosetsana o opelela kwa godimo.

Matlhalosi a a botala jwa legodimo a re bolelela ka ga madiri. Are bolelela ka moo Nomsa a tsamayang ka teng le ka moo mosetsana a opelang ka teng.



A re kwaleng

Lebelela kgang mme o lebe **matlhalosi** a a tshasitsweng ka mmala o mohibidu mo karolong ya ntlha ya kgang mo letlharetirong la 65. Thalela tiro nngwe le nngwe e letlhalosi le e tlhalosang. Jaanong dirisa matlhalosi a le matlhanano go itirela dipolelo tsa gago.

fela pelo	
bonako	
boitumelo	
phisego	
godimo	
kelotlhoko	
bonolo	
tlhagafalo	

Leba kwa morago mo karolong ya kgang kgotsa setori mo letlharetirong la 67. Thalela matlhalosi otlhe a a simololang ka setlhongwa **-ka**, mme o dire sediko kgotsa o sekeletse ditiro tse a di tlhalosang.

La bofelo, dirisa matlhalosi a matlhanano a o a thaletseng go kwala dipolelo tsa gago.

Tshola bukatsatsi



A re kwaleng

Akanya gore o Mary Ann. Rulaganya go kwala bukatsatsi o tshalosa gore go diragetse eng mo go wena fa o ne o ya kwa tshireletsong ya diphologolo. Dirisa mmepe o wa tthaloganyo go go thusa go rulaganya diteng tsa gago. Gopola go kwala bukatsatsi ya gago ka paka e e fetileng.

- Dirisa mmapa wa tthaloganyo go go thusa go rulaganya mokwalo wa gago
- Kwala paakanyo magwata • Kopa tsala go tseleganya paakanyo • Boeletsa diteng tsa gago mme o dire ditshiamiso tse di tthokagalang • Morago o e kwale ka bothakga mo bukeng ya gago.



1

Go diragetse eng bosigo jo bo fetileng

Bosigo jo bo fetileng ke ne ke sa kgone go robala gone ...



2

Go ya kwa tshireletsong ya diphologolo

Kwa bofelong Nomsa o ne a goroga mme ra ya kwa tshireletsong ya diphologolo.

Seotlwana se sešwa sa ga Mary Ann



3

Swetsa gore ke seotlwana sefe se o se tlhophang

Ke sweditse go reka ntšwanyana e e nang le kholoro e e selaole mme ke ...



4

Go boela kwa gae

Ke a itse gore ke tsere tshwetso e e nepagetseng ...



A re kwaleng

Jaanong dirisa mmepe wa gago wa tthaloganyo go kwala bukatsatsi. Kwala diteng tsa bukatsatsing ya gago mme o kope tsala go e lekola. Dira ditshiamiso mme o kwale ka bothakga mo phatlheng mo tsebeng e e latelang.



Letlha:



A re kwaleng

Kwala bukatsatsi ka bothakga mo phatlheng e e neetsweng.

Dumela bukatsatsi

Letlha:



Ntšwa e e latlhegileng



A re direng

Ntšwa ya ga Mary Ann's e latlhegile. Dira phousetara ya NTŠWA E E LATLHEGILENG. Dintlha ka ka ga ntšwa le gore mong-wa-yona a ka fithelelwa jang.

Taka setshwantsho sa ntšwa mme o dirise mebala e e phatsimang go gogela maikutlo a babuisi.




Bapisa kgotsa tshwantshanya phousetara ya gago le ya ditsala tsa gago. Tlhatlhobang phousetara nngwe le nngwe le dirisa lenaneonetefatso le le latelang.

Ke a netefatsa



A phousetara e na le:			
setshwantsho sa ntšwa?			
setlhogo se segolo go gogela maikutlo?			
tshedimosetso e e maleba go ikgolaganya le mong wa yona?			
tlhaloso e e utlwalang ya ntšwa?			
tshedimosetso ka ga gore ntšwa e latlhegile leng le gona kwa kae?			
leina la ntšwa?			




A
6

Tiriso ya mafoko


Matlhalosi a mokgwa a re bolelela ka mokgwa wa tiriso e e simololang ka **-ka** go na le dikao mo theiboleng kgotsa mo tafoleng e.

Ka phatsimo	Ka kutlobothoko	Ka bopelonolo
Ka iketlo	Ka boipelo	Ka pele
Ka tidimalo	Kwa godimo	Ka bonolo



Lebelela ditlhongwamorago megatlana ya mafoko mo lenaneong le le latelang. Ela tlhoko gore **-ka** e duma go tshwana mo mafokong otlhe, mme mafoko a a mo lenaneong la bobedi a na le ka.

ka boiketlo	ka bonnete	ka boitumelo
ka kelotlhoko	ka bokgoni	ka tshoganyetso
ka tlhago	ka bothata	ka tshoganyetso



Ke goreng o akanya gore mafoko a a mo lenaneong la bobedi a na le **"ka"** otlhe. A o lemogile gore ntle le **-ka** mafoko otlhe ga a nne matlhalosi.



A re kwaleng

Dirisa matlhalosi a le mane go tswa mo lebokosong lengwe le lengwe go bopa polelo (dipolelo di le robedi).

Dipolelo tse di raraaneng



A re kwaleng

Dipolelo tse di raraaneng di na le madiri a a fetang bongwe. Thalela madiri mo polelonolong nngwe le nngwe, mme o tshwaraganye para nngwe le nngwe ya dipolelo go bopa polelo e e raraaneng, o dirise makopanyi a a mo masakaneng.

Mosetsana o tsamaya ka bonya.

O utlwisitse leoto la gagwe botlhoko.

(ka gonne)

Mosetsana o tsamaya ka bonya ka gonne o utlwisitse leoto la gagwe botlhoko.

O ne a sa kgone go robala.

O buisa buka.

(ka jalo)

Ntšwa e tshikinya mogatla.

E ne e itumetse.

(ka gonne)

Re bakile dikuku.

Re jele dikuku.

(mme morago)

Ke rata diapole.

Ke rata dipiere.

(le)



A re kwaleng

Jaanong kgaoganya nngwe le nngwe ya dipolelotswako tse ka dipolelonolo di le pedi.

Mosimane o ne a tlhotsa ka gonne o ne a utlwisitse leoto la gagwe botlhoko.

Mosimane o ne a tlohotsa.

Mosimane o utlwisitse leoto la gagwe botlhoko.

Yvonne o jele dikuku di le tlhano ka gonne e le mosetsana yo o megagaru.

Ntšwa e ne ya bogola ka gonne e ne utlwa leratla.

Ke thusa mme go apaya mme morago ka seta tafole.

Letlha:



Lebelela mafoko a a fa tlase ga polelo nngwe le nngwe. Tlhopha lefoko le le nepagetseng mme o le kwale mo phatlheng e e filweng.



A re kwaleng

Moso mongwe le mongwe ke (emisa go robala) ka ura ya borataro.



tsoga	ema	emisetsa
-------	-----	----------

O tshwanetse go (emisa go nna bonya) kgotsa o tlaa fosa bese.



dira ka bonako	itlhaganele	tsamaya ka
----------------	-------------	------------

Fa re fitlha kwa boemelabeseng re (re fologa mo) bese.



fologa kgotsa tswaya	fologa	e ya kwa tlase
----------------------	--------	----------------

Jaanong tlatsa madiri a dikapolelo a a nepagetseng mo dipolelong tse.

Ke ile kwa phaposeng mme ka lebone.

Ga ke rate go mo mosong thata.

O mpoleletse gore ke lebanta la pholoso nako nngwe le nngwe fa ke tsena mo sejanageng.

Mme o boleletse Jabu gore ke mmimo ka gonne o le kwa godimo thata.

Ga ke a kgona go thulaganyo ya radio ka jalo ke e fositse.

Ke ne ke tshwanetse go nnake wa mosetsana fa mme a ne a se yo.

Morutabana wa me o re boleletse gore re mme re didimale.

Fa ke fitlha kwa gae ke ile go diaparo tsa me tsa sekolo.

Ka kopo pompo gore o se ke wa senya metsi.





A re buiseng

Buisa se se kwadilweng mo bukatsatsing e mme o arabe dipotso tse di latelang. Thalela mafoko otlhe a a sa peletiwang ka nepagalo.

Mokwalo o o latelang wa bukatsatsi o tserwe mo bukatsatsing ya ga Wimpy Kid ka ga Jeff Kinney. Mokwadi wa bukatsatsi e e kwadilwe ke Greg Heffley, yo e leng mosimane wa sekolo kwa sekolong sa magareng kwa Amerika. Kwa sekolong se se magareng se ka lekana le Mophato wa 4–7 mo thulaganyong ya dikolo mo Aforikaborwa. Mangwe a mafoko a a dirisitseng ke a mofuta wa Amerika a re a tshalositseng fa tlase.

Gompieno ke letsatsi la ntlha la sekolo, ka nako e re emetse fela morutabana go ithaganela le go feleletsa tšhate kgotsa papetlana ya bodulo. Ka jalo ka inaganela gore nka nna ka kwalela mo bukeng e go tsamaisa nako.

Le gale, e re ke go neye kgakololo e e siameng. Mo letsatsing la ntlha la sekolo, o tlaa tshwanela go bua nnete gore o dula kwa kae. O tsamaya mo phaposiborutelong mme o tsenya metsamao ya -

KE A TSHEPA GORE LOTLHE
LO RATA MO LE DULANG
TENG, KA GONNE A KE
MADULO A LONA A LERURI.

GAAA!



Le gale, tlaya ke lo neele maele a a siameng. Ka letsatsi la ntlha la sekolo, o tshwanetse o tlhokomele gore o dula kae. O tsena mo phaposing mme o beye dilwana tsa gago mo desekeng nngwe le nngwe ya bogologolo mme se se latelang o tlaa itse se morutabana a se buang.

A SETULO
SE SE
TSERWE?

EE!
EE!




Labobedi

Ga ke itse gore a nkile ka umaka se pele, fela ke GAISA thata mo motshamekong wa bidio.
Ke a go bolelela nka gaisa mongwe le mongwe mo mophatong wa me tlhogo ka tlhogo.

Ka bomadimabe, Rre ga a itumelele bokgoni jwa me. Ka malatsi otlhe o a nkenelela gore ke tsew ke ye go dira sengwe se se "matlhagatlhaga".

Gompieno morago ga dijo tsa bosigo fa Rre a simolola mathata ka go tсамaya ga me, ke lekile go tlhalosa gore o ka tshameka metshameko jang kgwele ya dinao ka bidio mme o sa utlwe mogote le go fufulelwa.



Fela jaaka gale, Rre ga a ke a bona se ke se buang se utlwala.

Rre ke monna yo o bothale ka kakaretso fela fa e tla mo go tlhologanyeng, malatsi a mangwe ke a tle ke makale.




Ke a tshepa gore Rre a ka tlhatlhamolola thulaganyo ya motshameko fa a ka itse gore e ka dirwa jaang. fela ka letlhogonolo, batho ba ba dirang dilo tse ba di dira gore batsadi bas eke ba di fitlhelela.

Laboraro

Gompieno mo thutafatsheng go ne go na le dipotso tsa Kitso kakaretso, mme ke ne ke sena puo, ke kgale ke letetse nako e sebaka se se telele.

Kitso kakaretso e ne e le ka ga metse megolo, mme ke dula kwa morago mo phaposing, fa thoko ga mmapa o mogolo wa United States. Metsemegolo yotlhe e kwadilwe ka dithaka tse dikgolo tse di khibidu, ka jalo ke ne ke itse gore e tsema mo Kgetsing.



Fela pele ga teko e simolola, Patty Farrell o ne a letsa phala go simolola kwa pele mo phaposing.



Patty o bolelela Rre Ira gore a khurumetse mmapa wa United States pele re simolola go kwala.



Ditebogo go Patty, ka feleletsa ke tlhagisa dipotso tsa Kitso kakaretso. Mme ke tlaa batla tsela ya go mo duelela seo.

Go kwala bukatsatsi ya gago



Ke ditiragalo dife tse di umakilweng mo bukatsatsing ya *Wimpy Kid* mo tsebeng e e fetileng?

A re kwaleng

Dira lenaneo la tse a kwadileng ka tsona mo dibukatsatsing tse tharo.

1

2

3

Nagana ka ga mokwalo mongwe le mongwe wa bukatsatsi mme o kwale setlhogo ka ga nngwe le nngwe.

1

2

3




Jaanong ikwalele bukatsatsi. Akanya ka ga maitemogelo a gago a a farologaneng a o utlwileng gore a ne a le botlhokwa, a swabisa kgotsa a sa itumedise. Tlatsa letlha le letsatsi, mme o gopole go kwala ka motho wa ntlha, (o dirisa "Nna") ka pakatlang. O ka sala morago sekao sa *Wimpy Kid* mme o thale setshwantsho go tihalosa bukatsatsi nngwe le nngwe.

A re kwaleng

Dumela Bukatsatsi Letsatsi:

Letlha:



Sedimosa diteng tsa bukatsatsi ya gago



Letlha:

Dumela Bukatsatsi Letsatsi:

Letlha:


Handwriting practice area with blue horizontal lines. A large rectangular box on the right side is shaded light brown and contains the text "Sedimosa diteng tsa bukatsatsi ya gago".



Dumela Bukatsatsi Letsatsi:

Letlha:

Handwriting practice area with blue horizontal lines. A large rectangular box at the bottom is shaded light brown and contains the text "Sedimosa diteng tsa bukatsatsi ya gago".



Mo papetlanatirong ya pejana o buisitse le go kwala kanelo. Mo dibekeng di le pedi tse di latelang o tlaa tsepamisa mogopolo mo dikwalweng tsa tshedimose tso. O tlaa buisa diphamfolete tsa tshedimose tso mme o tlaa itlhamela phamfolete ya gago.

Pele o buisa

● Leba ditshwantsho le ditlhogo mme o leke go akanyetsa pele gore sekwalwa se tlaa nna ka ga eng. ● Buisa tsebe ka bofefo go bona gore o ya go buisa ka ga eng.



Fa o ntse o buisa

● Bapisa kakanyetso ya gago le se o se buisang. ● Fa o sa tlhologanye karolo, e buise gape ka iketlo. E buisetse godimo.

A O NA LE MATLHO A A SEKWERE?

Dumelang bana

A o fetsa nako e le ntsi o bogetse TV kgotsa baesekopo, o tshameka ka sele, khomphiutha kgotsa metshamekwana ya bidio? A o **tlhola opharame mo sofeng?**



Bontsi jwa bana ba fetsa nako e ntsi thata fa pele ga thelebišene. Gone, nako nngwe ya thelebišene e a ruta, le gale ke bana ba le bantsi thata ba ba fetsang nako e le ntsi thata fa pele ga thelebišene. Bana bangwe ba fetsa nako e le ntsi ba bogetse TV le go tshameka metshamekwane go feta nako e ba e fetsang kwa sekolong!

Goreng go le matsapa go lebelela thelebišene nako e telele?

Nako e e salekanang ya go robala. Go bogela TV sebaka go tlhola gore o ye go robala thari ka jalo ga o nne le nako e e lekaneng ya go robala. Boroko jo bo mokawana thata bo tlhola go lapa, mme bana ba ba lapileng ba palelwa ke go nna tse bentlha kwa phaposiborutelong.

• **Go nona.** Go dula fa pele ga TV go oketsa kotsi ya go nona. Bontsi jwa bana ba ba dulang fa pele ga TV sebaka ba nna le keletso ya dijo tse di senang dikotla tse di bapatswang mo thelebišeneng.

Go botlhofo go ja go fetisa fa o bogetse thelebišene.

• **Tiro e e bokoa kwa sekolong.** Ka gale bana ba bogelang TV bobo kgotsa go tshameka metshamekwana ya khomphiutha bobo ba iphitlhela ba se na nako e e lekanetseng ya tirogae kgotsa go ipaakanyetsa ditlhatlhobo.

• **Go bontshwa ga thukutho.** Go le gantsi mananeo a TV a bontsha thukutho. Bana ba tshwanetse go itse gore thukutho le ditšhakgalo tse ba di bonang mo go TV di fosagetse. Ga se tsela e e siameng ya rarabolola mathata.

• **Go tlhoka nako e e lekaneng ya go tshameka.** Nako e ntsi ya thelebišene go e tlogelela nako e nnye ya go tshameka.



Dira se se siametseng bana


Bana ba sekolo ga ba a tshwanela go fetsa ura kgotsa di le pedi ka letsatsi fa pele ga thelebišene.

O tshwanetse go sega melelwane gore o fokotse nako ya go bogela TV le go tshameka metshamekwana ya khomphiutha kgotsa ya bidio.



O ka dira ditiro dife gape?

Tsenela tlelapa ya metshameko kgotsa laeaborari mme o buise dibuka. Tshameka le ditsala kgotsa kwa phakeng. Ithute go tshameka seletswa sa mmino, tshameka metshamekwana ya tafole kgotsa o iponele se se go kgatlheng.



A re bueng

- O fetsa nako e kae o bogetse TV ka letsatsi?
- O rata go bogela mananeo afe?
- O rata go dira eng fa o bogetse TV?
- O tshameka metshamekwana efe ya thelebišene?
- O fetsa nako e le kae o tshameka metshamekwana ya sekerine ka letsatsi?
- Tlhalosa "go pharama mo sofeng"?

Buisa phamfolete gape mme o arabe dipotso tse.



A re kwaleng

Nyalanya mafoko a le bokao jwa ona.

monono

go iponatsha

nako ya thelebišene

tebisa mogopolo

fokotsa

akanya

go fetisa tekanyo ya mmele

fokotsa

gokagana

nako e o e tsayang o bogetse thelebišene



Phamfolete e e kwaletswa mang? Tshwaya ✓ lebokose le le nepagetseng.



Batsadi



Barutabana



Bana ba sekolo



Bagodi

Goreng o rialo? Kwalolola polelo e le nngwe go tswa phamfoleteng e e re rayang jalo.

Phamfolete e, e re raya e reng?

1	Gore go bogela TV le go tshameka metshamekwane ya bidio go senya motlakase.
2	Gore bana ga ba a tshwanela go fetsa diura di feta 1–2 ka letsatsi fa pele ga thelebišene.
3	Gore basimane ba rata go tshameka metshamekwana ya bidio mme basetsana ba rata go bogela TV.
4	Gore o tlaa nna le matlho a sekwere fa o na le nako e ntsi thata ya thelebišene.

Goreng TV e e okeditsweng e tlhola dipholo tse di bokoa?

1	Ka gobo bana ba rata go ja dijo tse di se nang dikotla tse ba di bonang di bapatswa mo thelebišeneng.
2	Ka gobo bana ga ba ikatise.
3	Ka gobo TV e rotloetsa thukutho.
4	Ka gobo bana ba tlhoka nako e e lekaneng ya go dira tirogae.

Leba papetla ya bara e e mo go tsebe 19 ka kelotlhoko. Papetla e, e re bolelela eng ka ga nako e bana ba dingwaga tse di farologaneng ba e tsayang ba bogetse thelebišene? Ke nako efe e e atlanegisiwang?



A re kwaleng

Kwala ditshwaetso di le tharo tse di bosula tse di neetsweng mo phamfoleteng, tse di tlholwang ke nako e e feteletseng ya thelebišene.










A re direng

Dira le tsala mme o tlhame phousetara ya go rotloetsa bana go dira ditiro tse dingwe kwa ntle ga go tshameka metshamekwana ya bidio le go bogela TV.



A re kwaleng

Jaanong kwala temana go tlhalosa phousetara ya gago. Tlhalosa gore goreng bana ba sa tshwanela go tsaya nako e le ntsi fa pele ga thelebišene, mme ba tsee nako e le ntsi ba dira ditiro tse dingwe.



- Dirisa mmepe wa tlhologanyo go go thusa go rulaganya mokwalo wa gago
- Kwala paakanyo magwata • Kopa tsala go tseleganya paakanyo • Boeletsa diteng tsa gago mme o dire ditshiamiso tse di tlhokagalang • Morago o e kwale ka bothakga mo bukeng ya gago.

Fa dilo di leng teng



A re kwaleng


Leba kanelo e ya setshwantsho ya ntšwa e e rekang kuranta. Tlatsa matlama a a maleba mo phatlheng e e mo setshantshong. O ka dirisa letlama le le lengwe gangwe.


Go leba matlama




Matlama a kaya gore dilo di kae fa di bapisiwa le tse dingwe. A tla pele ga maina kgotsa maemedi.


- kgabaganya
- go ya go
- godimo
- ka fa gare
- fa thoko
- ka fa tlase
- ntle
- go feta
- go tlola


1 
kgabaganya


2 


3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



Jaanong kwala polelo malebana le setshwantsho sengwe le sengwe o dirisa letlama lengwe le lengwe gangwe.

A re kwaleng

1 Rover o ya kwa lebenkeleng. O kgabaganya mmila.

2
3
4
5
6
7
8
9

1 kgabaganya, 2 go tlola, 3 go ya go, 4 ka fa gare, 5 ntle, 6 ka fa tlase, 7 go feta, 8 fa thoko, 9 godimo



Tlholo gore dikapuo tse di latelang ke dife mme o take setshwantsho go tlhalosa sekao sengwe le sengwe.

Tshwantshanyo

Tshwantshanyo e bapisa dilo di le pedi ka go dirisa mafoko "tswana le" kgotsa "jaaka".

Maabane ke robetse go tswana le lesea.

Ba tshegisa jaaka dikgabo.




Tshwantshiso

Tshwantshiso e bapisa dilo di le pedi tse di farologaneng mme e di atametsa kwa ntle ga go dirisa "tswana le" kgotsa "jaaka".

Ngwana ke khudu. O diega le go dira tiro ya sekolo.

Mosadi ke thaga. O lentswe le molodi.



Poeletsomodumo

Poeletsomodumo ke poeletso ya modumo o o rileng mo polelong.

Sejo sennye se gwasana masalela.

Bagolo ba beetse bana bogobe.





A re buiseng

Buisa phamfolete morago o arabe dipotso tse di latelang.



Pele o buisa

● Leba ditshwantsho le ditlhogo mme o leke go akanyetsa pele gore sekwalwa se tlaa nna ka ga eng. ● Buisa tsebe ka bofelo go bona gore o ya go buisa ka ga eng.



Fa o ntse o buisa

● Bapisa kakanyetso ya gago le se o se buisang.. ● Fa o sa tthaloganyane karolo, e buise gape ka iketlo. E buisetse godimo.

Khutlisa bodipa

Bontsi jwa bana ba sekolo bo a dipisiwa. Bodipa ke bothata jo re tshwanetseng go bo fedisa mo dikolong tsa rona. O tshwanetse wa nna o etse maitsholo a bodipa tlhoko.

Go dipisa ke go dira eng?

Go dipisa ke maitsholo a bogagapa le ntwa magareng ga bana ba sekolo. Go le gantsi maitsholo a, ke a a ipoeletsang.

Go dipisa go akaretsa go tshosetsa, go sotla, go bitsana ka maina, go utlwisa motho botlhoko le go ntsha motho mo sethopheng ka maikaelelo.

Bodipa bo diragala kae?

Bodipa bo diragala gongwe le gongwe

- kwa sekolong
- mo tseleng ya go ya sekolong
- kwa patlelong ya metshameko
- kwa matlwaneng a boithusetso
- kwa maetong a **sekolo** • mo mogaleng kgotsa **inthaneteng**

Go dipisiwa go utlwala jang?

Go dipisiwa go botlhoko mme bana ba ba dipisiwang ba a hutsafala, ba nna ba tshogile le go nna bodutung. Bodipa bo ka se khutle go fitlhela o itsise mongwe ka ga bona. Fa o dipisiwa o tshwanetse go itsise morutabana kgotsa mogolo mongwe yo o tlaa go thusang.

Fa o sa bone thuso, letsetsa Childline mo mogaleng ono o o sa duelelweng.



O ka dira eng fa o dipisiwa?

Itsise mongwe Itsise morutabana wa gago kgotsa mmaago kgotsa rraago kgotsa mongwe wa losika. Ba lope go go thusa gore o ka dira eng. Fa e le gore o dipisiwa mo mogaleng kgotsa inthaneteng, tshola melaetsa e mme o e bontshe mogolo.

Nna o akanya Tsa molemo jaaka tse o itumelelang go di dira kwa sekolong kgotsa tse o di kgonang.



Ka gale nna o gakologelwa gore go na le batho ba ba go ratang, ba ba go tlhokomelang.

Leka sengwe ka bowena Itsise motho yo o go dipisang gore ga o rate se a se dirang. E re "Ga ke rate seo." **Bua ka go itshepa.** Fa o bona go bolokesebile, o ka botsa modipa gore bothata ke bofe le gore a lo ka kgona go bo rarabolola mmogo. O se bue le modipa o le esi. Lopa tsala go go felegetsa.

A o kile wa bidiwa modipa?

Ga go monate go bidiwa modipa. Ga go ope yo o ratang badipa.

Nako dingwe ga o itse gore goreng o bidiwa modipa mme nako tse dingwe o a itse. Fa o bidiwa modipa o tshwanetse go akanya gore o dira'ng le gore o ka fetola maitsholo a gago jang.

O ka lopa thuso go fetola maitsholo a gago. Bua le batsadi ba gago kgotsa barutabana mme o lope thuso.

O tshwanetse go dira eng fa o le modipa?

- Amogela gore o ntse o le modipa mme o simolole go fetola maitsholo a gago. Akanya ka ga se se tlhodileng gore o itshole ka mokgwa o.
- Kopa tshwarelo go motho yo o mo dipisitseng. Go re tshwarelo ke kgato ya ntlha ya go tokafatsa dilo.
- Kwalela motho yo lekwalo fa a sa batle go bua nao.
- Itsise morutabana wa gago gore o nnile bosula mme o tlhoka thuso go fetola maitsholo a gago.

O tshwanetse go dira eng fa o itse mongwe yo o dipisiwang?

Fa mongwe yo o mo itseng a kgerisiwa, o tlhoka thuso ya gago.

O ka nna wa se khutlise bodipa ka bowena, le gale o ka thusa.

Bua le barutabana ba gago ka ga bodipa jo.

Thusa motho yo o dipisiwang go ya gongwe kwa go babalesegileng.



A re bueng

- A o kile wa dipisiwa?
- O dirile eng?
- O ka bua le mang fa o dipisiwa?

Go akanya ka ga bodipa



A re kwaleng

Buisa phamfolete ka ga bodipa mme morago o arabe dipotso tse.

Phamfolete e e kwaletswa mang? Tshwaya ✓ lebokose le le nepagetseng.

Batsadi

Bana ba ba
dipisiwang

Bana ba e
leng badipa

Barutabana

Gore'ng o rialo? Kwalolola polelo e le nngwe go tswa phamfoleteng, e e re itsiseng se.

Nyalanya mafoko a le bokao jwa ona.

maeto
inthanete
boitshepo
tshwarelo
amogela

ka bonnete
ketelo
ipobola
go re tshwarelo
mafaratlhatlha a khomphiutha

Neela mafelo a le mane fao bodipa bo diragalang gona.

Kwala dilo di le tharo tse o tshwanetseng go di dira fa o dipisiwa. O ka dira eng fa o lekile dilo dingwe ka bowena mme o santse o palelwa ke go khutlisa bodipa?

Motho a ka dipisiwa jang mo mogaleng kgotsa inthaneteng?

Tlhama sekai sa "khutlisa bodipa".

Letlha:

Dipolelopathe



A re kwaleng

Dirisa lekopanyi le le mo masakaneng go fetolela dipolelonolo go dipolelopathe.

Ke rata go ya kwa Kruger Park.

Ann o tlhopha go ya lewatleng. (le gale)

Ditsala tsa me di rata kampa.

Fela jalo ka kgaitsadiake. (le)

Re bone ditshukudu kwa phakeng.

Re bone ditlou kwa phakeng. (le)

Mme o fitlhile dikuku.

Re di fitlhetse. (le gale)

Nka eletsa go ya lewatleng gantsi.

Ke dula kgakala tota. (le gale)

Ke rata go opela mo khwaereng.

Ke rata le go tshameka kgwele ya dinao. (le)

Pakaphetitsweledi le pakatlangtsweledi

Re dirisa pakaphetitsweledi go tthalosa tiro e e neng e diragala ka nako e e rileng e e fetileng.

O e bopa jang: **ne+lediri+mogatlana**

Ke ne ke bogetse TV. Ke ne ke robetse fa pula e simolola. Maabane pula e ne e na.

Re dirisa pakatlangtsweledi malebana le dithulaganyo tsa isagwe.

O e bopa jang: **ke/re/o/lo/o/ba+lediri+popi** ya isagwe

Re ya Natala ka Labotlhano.

Ba tlaa ya kwa lebenkeleng.

Ke ya sekolong se sešwa kotara e e tlang.

MELAO Tshameka motshamekwana o wa paka mme o bone gore o kgona go le kae go bopa dipolelo ka pakaphetitsweledi le pakatlangtsweledi.

O tshameka jang

- Dikolosa maditshipi. Tlhogo e ya kwa pele dikgato di le pdi. Mogatla o ya pele kgato e le nngwe.
- Dirisa mafoko a a mo bokoseng e o gorogelang go yona go bopa polelo ya pakaphetitsweledi kgotsa pakatlangtsweledi.
- Fa o gorogela go palomaleka, simolola polelo ya gago **ka ka moso, beke e e tlang, kgwedi e e tlang kgotsa moragonyana gompijeno.**
- Fa o ka gorogela go **palomolaafeta, simolola polelo ya gago ka maabane, beke e e fetileng.**
- Lamatlhatso o o fetileng.

1 SIMOLOLA

1 tsamaya mo puleng

2 bogela kgwele ya dinao kwa setadiamong sa FNB

3 boa leetong go tswa Botswana

4 phepafatsa phaposi ya me

5 boela morago dibaka di le 2

6 thuma mo kgaisanong

7 opela mo kgaisanong ya mmimo

8 buisa dibuka kwa laeaborari

9 etela koko

10 timela mo sekhutlong

11 reka mpho



33 reka ditlhako

34 ya kwa benkeleng ya dibuka

35 boela morago dikgato di le 3

40

32 ya ka Kruger Park

36 ya laeborari

39 tshamekela mo nokeng

31 ya kerekeng

37 dira mo tshingwaneng

38 ja difitlholo

30 peletela leina la gago kwa morago (Fa o sa kgone go peletela leina la gago kwa morago, o tshwanetse go boela go 28.)

29 thusa mme

14 thusa ka go tlhatswa diaparo

28 ya serapeng sa diphologolo

13 tsenela badisamotse

15 boela morago dikgato di le tharo

27 bogela TV

12 ya moletlong wa diaparo tsa mabonwa

16 ya toropong

26 tshameka metshamekwana ya bidio

17 palama baesekele

18 baka kuku

23 ikwadisetse tlelapa ya metshameko

25 emisa mme o opele pina

19 ya ngakeng ya meno


22 dira mo tshingwaneng

24 ithute thusopotlako

20 timela mo sekhutlong

21 ja dijo tsa Matšhaena

29





A re kwaleng

Lebelela tsebe 73 le 76 mme o lebe dipopego tse pedi tsa diphamfolete. Jaanong o ya go tlhama phamfolete ya gago ka ga bodipa. Dirisa serulaganyi se se latelang go go thusa. Tsebe ya gago ya fa pele e tshwanetse go nna le setshwantsho go ngoka kgatlhego ya mmuisi. E nne gape le setlhogo se se gogelang le sekapolelo se se gogelang kgotsa kgogela – sekao "A re fediseng bodipa jaanong jaana!" Taka setshwantsho mo tsebeng nngwe le nngwe go kaya dikakanyo tsa gago. Mo tsebeng ya kwa morago, gakologelwa go akaretsa nomore ya mogala ya Childline.


3 Sephuthelo se se kwa morago: Naya tshedimosetso ya go golagana le Childline.	2 Kwa bodipa bo diragalang gone	1 Tsebe ya fa pele
--	---------------------------------	--------------------

6 O ka dira eng fa o dipisiwa?	5 O ka thusa jang mongwe yo o dipisiwang?	4 O ka dira eng fa o le modipa mme o eletsa go bo khutlisa?
--------------------------------	---	---




A re direng

Jaanong segolola tsebe e e latelang mme o mene tsebe go bopa phamfolete ya Karata-Z. Dirisa thulaganyo ya gago ya setlhangwa sa ntlha go feleletsa phamfolete ka bothakga.




TSEBE YA FA PELE: menela pele

1



TSEBE YA KWA MORAGO: ke ya tshedimosetsokakaretso jaaka dinomere tsa mogala tsa Childline, atere se le atere se ya imeile.

6




5







2



3




4





KE KGONA GO	😊	☹️
buisa ntlhatsengwa ya bukatsatsi.		
buisa kanelo ya ditshwantsho.		
buisa kanelo.		
buisa phamfolete ya tshedimosetso.		
araba dipotso tse di ikaegileng ka kanelo.		
araba dipotso tse di ikaegileng ka phamfolete.		
araba dipotso tse di ikaegileng ka kanelo ya ditshwantsho.		
tlhama phamfolete.		
tlhama phousetara.		
buisana le go bonela pele kanelo e e ikaegileng ka setshwantsho.		
kgaoganya dipolelotswako ka dipolelonolo.		
lemoga tshwantshiso, tshwantshanyo, poeletsomodumo.		
lemoga madiri.		
ranola kerafo ya bara.		
golaganya dipolelonolo go bopa dipolelotswako.		
nyalanya matlhalosi le ditiro.		
nyalanya mafoko le bokao jwa ona.		
rulaganya le go kwala ntlhatsengwa ya bukatsatsi.		
dirisa matlhalosi mo dipolelong.		
dirisa makopanyi go tshwaraganya dipolelo.		
dirisa madiri a dikapolelo.		
dirisa matlama ka tolamo.		
dirisa pakaphetitsweledi le pakatlangtsweledi.		
kwala ntlhatsengwa ya bukatsatsi.		
kwala bokhutlo jwa kanelo.		





Lopa ditsala tsa gago go kwala melaetsa ya botsalano mo dibakeng tse di fa tlase.

A re direng

Sekao:

*Go tsala ya me Amo
Ke tlaa go tlhokomela ka fa ke kgonang.
Go tswa go Mary*



Thitokgang 6: Go tshameka le poko

Kgweditharo 3: Dibeke 5 - 10

Kgweditharo 3: Dibeke 5 - 6
Go itumedisa ka poko

81 Boitumediso ka poko 36

Tlotla ka leboko le mafoko a a raraanyang loleme.
Batla mafoko a a rumisanang mo lebokong.
Lemoga mothofatso mo lebokong.
Ikatisa go bua diraraanyaloleme.
Lemoga poeletso modumo mo lebokong.

82 Maboko a mangwe a boitumediso 38

Buisa leboko.
Araba dipotso ka ga leboko.
Batla mafoko a a rumisanang mo lebokong.
Lemoga sediri le letiro.
Kwala dipolelonolo tse dingwe o bo o supa sediri le letiro.

83 Kwala leboko la gago 40

Feleletsa temana ya leboko ka go tlatsa mafoko a a rumisanang.
Araba dipotso ka ga leboko.
Rulaganya go kwala leboko o dirisa serulaganyi sa leboko.

84 Go leba puo 42

Tlatsa matiro go feleletsa dipolelo.
Kwala bokao jwa dikhutshwafatso.
Dirisa makopanyi go fetolela dipolelonolo mo dipolelopateng.

85 Lebenkele la phaloso ya diphologolo 44

Buisetsa leboko kwa godimo o itlhalosa.
Araba dipotso ka ga leboko.

86 Leboko la Aforika 46

Buisa maboko a dipopego.
Lemoga mafoko a a rumisanang mo mabokong.
Taka ditshwantsho go golaganya ditemana le leboko.

87 Go kwala leboko la sebopego 48

Rulaganya go kwala leboko la dipopego.
Kwala leboko ka go kgwaritsakgwaritsa mme morago o le kwale sentle.

88 A o ka gopola? 50

Kwalolola dipolelo o dirisa matshwaopuiso a a nepagetseng sentle.
Supa gore a dipolelo di a laola, botsa, tlhagisa kgotsa di a tsibosa.
Dirisa makopanyi go kopanya dipolelo.

Kgweditharo 3: Dibeke 7 - 8
Batho le mafelo

89 Batho le mafelo 52

Lebelela mmepe wa Aforikaborwa mme o buise ka ga bana ba porofense nngwe le nngwe.
Supa tshedimosetso ka ga bana go tswa porofenseng nngwe le nngwe.

90 Ka ga puo 54

Dira patlisiso ya puo le go supa diphitlhelelo.
tlotla ka dipotso tse di ka ga dipuontsi.
Buisa tshate.
Araba dipotso ka ga tshate.
Araba dipotso ka ga mmepe.
Lemoga madiri.

91 Dikolo tse di leng go dikologa lefatshe 56

Buisa mmepe wa lefatshe le ditlhaloso tsa dikolo go tswa kwa dinageng tse dingwe.

92 Go ya sekolong kwa dinageng tse dingwe 58

Araba dipotso ka ga mmepe wa lefatshe.
Rulaganya lenaneo la mathata go tswa mo motlotlong.
Golaganya dinaga le dikontinente.
Feleletsa dipotsolotso ka ga yunifomo ya sekolo, dijo, jj.
Kwala dipolelo o dirisa dikarabo tse dingwe go tswa mo dipotsolotsong.

Kgweditharo 3: Dibeke 9 - 10
Mokgwa wa go tshameka

93 Nako ya go tshameka 60

Buisa motshameko.

94 Go akanya ka ga kgang 62

Araba dipotso ka ga motshameko.
Feleletsa malepa (maleane) ya a mafoko a a kgabaganyang o dirisa mainagoboka.

95 Kwala motshameko wa gago 64

Rulaganya go kwala motshameko o dirisa mmepe wa tlhologanyo le serulaganyi.
Kwala motshameko.

96 Go lebelela puo 66

Kwala dipolelo o dirisa ditlhongwapele (ditlhogo).
Kwala dipolelo o dirisa ditlhongwamorago (megatlana).





A re bueng

A o kile wa raraana leleme?

A o ka bua mafoko a ka bonako?

Mo karolong e o tlaa leba maboko a a farologaneng mme o tlaa leka go kwala maboko a a mmalwa ka bowena.



Ramolora o lora a rora dirolo ka llori, ramolora o lora a rora dirolo ka llori



O tlaa feleletsa o bua dilo di tshwana le,
ramolora o rola diloro ka llori.



Mokwadi wa leboko le o ne a na le bothata jo bo tshwanang le jo fa a boka leboko la gagwe. O ne a raraana leleme fa a buisa mafoko a tshwana le "sisibala le dinamanama.

Leba setshwantsho le setlhogo sa leboko. O akanya gore leboko le le ka ga eng?
Bua le molekane wa gago ka ga se.

Glowana

Tlou rra dinamana,
phologolo e e tonatona

Se ilwa ke bontsi jwa diphologolo

Le batho ba e ila ka kilo e kgolo

Fa e taboga naga e a sisibala

Dilo tsotlhe di itse go sisibala

Dinonyane di ikanya ditlhare

Batho ba ikanye magae

M.B Khaile



A re buiseng

Buisa leboko ka kelotlhoko.
Mme morago lo le buisetse
kwa godimo ka setlhopha.





A re bueng

Leboko le ka ga eng?

Ke mafoko afe a o nnileng le bothata jwa go a buisa? A thalele.



A re kwaleng

Ka gone mokwadi o ne a raraana leleme, o ne a dirisa mafoko a a mmalwa a a sa tlwaelegang. Le gale, a ne a ruma le a mafoko a mangwe mo lebokong. Batla mafoko a a rumisanang le ona mme o a kwale mo diphatlheng.

dinamanama	diphologolo	sisibala	dithhare

Go ne go diragala eng ka naga fa tlou e taboga?

Bontsha morumo o o tlhagelelang mo temaneng ya ntlha.

Mothofatso

Fa mokwadi a naya diphologolo kgotsa dilo tse di sa tsheleng maemo a setho, se re se bitsa **mothofatso**. Mo lebokong le mokwadi o naya tlou maikutlo a setho.

Nopola mela e le mebedi go tswa mo lebokong e e supang gore mmoki o neetse tlou diponagalo tsa setho.



A re direng

Poeletsomodumo

Ikatise go bua mafoko a a raraanyang leleme. O ka a bua ka bonako jo bokae?

**Tlhapa tlhogo tlhapi tlhapa
tlhapi tlhogo tlhogo tlhapa
tlhapa tlhapi tlhapi tlhogo**



A re kwaleng



Buisa tshedimose tso ka ga poeletsomodumo, mme morago o thalele medumo e e ipoeletsang mo go raraanyeng ga loleme.



**Dikgomo tsa kgomokgomo
tse dikgolo di kgaotse
dikgole makgakgao kgakala
kwa Kgomokgomo**



**Metlholo e e
tlhogileng mo motlhong
e tlhodile tlhatlharuane kwa
Tlhatlaganyane**

Fa re boeletsa mafoko kwa tshimologong ya mafoko a a bapileng mo moleng, re bitsa se poeletsomodumo.



Buisa leboko mme morago o arabe dipotso.

A re buiseng

Nna le nna

Ke ne ke tsamaya mo sekgweng ka letsatsi lengwe,
Ke tsamaya ke le esi.
Ka utlwa modumo mo tseleng,
Foo ka bona dimo!

Jase ya gagwe e ne e le botala jwa legodimo,
Moriri wa gagwe e kete mosi,
Ditlhako tsa gagwe di le serolwana.

Ke eletsa e kete nka bona dimo yoo gape,
E ne e le moeka yo mosetlhana.

Helen Moor



A re kwaleng

Mokwadi o bone dimo kwa kae?

Ke eng se se dirileng gore mokwadi a lemoge dimo?

Mokwadi o ne a bona dimo ga kae?

Nopola mola o o re bolelelang gore o ne a ka batla go bona dimo gape

A o akanya gore e ke kgang ya nnete? Goreng o rialo?

Batla mafoko mo lebokong a a rumisanang le mafoko a a leng mo moleng o o fa godimo wa theibole e.

setlhana	nna	dingwe

Dipolelonolo le dipolelotswako

Polelonolo e na le sediri, letiro le sedirwa.



Sediri se kaya motho kgotsa selo.



Letiro ke tiro e e diriwang ke sediri mme e amogelwa ke sedirwa.

Mpho	sediri.
opela	letiro



A re kwaleng

Sekeletsa sediri mme o thalele letiro mo dipolelong tse.

Mosadimogolo o a buisa.

O raga kgwele.

Ke lepile.

O a opela.

Ntšwa e tshwerwe ke tlala.

O thari.

Tlou e bua mo mogaleng.

Ntšwanyana ya me e raga kgwele ya me.

Ke bakile kuku.



Kwala dipolelonolo tsa gago. Sekeletsa sediri mme o thalele letiro.



A re kwaleng

Tlaleletsa ka mafoko a a
rumisanang go feleletsa
temana e.

pina

lobaka

kgona

fosa



A re kwaleng

Molapalo

Ineeleng Kgomongwe o ithutile _____ (1).

Le fa go mo tsere _____ (2).

Bosigo bongwe le bongwe o ne a e _____ (3).

Ka letsatsi le le latelang o ne a di _____ (4).

Dikarabo 1 lobaka, 2 fosa, 3 pina, 4 kgona

Leboko le ka ga eng?

Goreng o akanya gore o fositse molapalo wa gagwe ka letsatsi le le latelang?

A o setse o lebetse tiro nngwe ya gago, jaaka Ineeleng Kgomontsho? Tlhalosa gore go diragetse eng.

Letlha:



A re kwaleng

Rulaganya go kwala leboko. Dira le molekane wa gago, mme o akanye ka ga setlhogo le polelo e e simololang. A ditemana tsa gago di nne boleele jwa mela e le mene. Mola wa bobedi le wa bone e tshwanetse go nna boleele jo bo lekanang, mme e nne le dinoko tse di lekanang ka palo. O tlaa kwalela mo phatlheng e e ntshofaditsweng. Leka gore mafoko a bofelo a mela 2 le 4 e rumisane.

- Dirisa mmapa wa tthaloganyo go go thusa go rulaganya mokwalo wa gago
- Kwala paakanyo magwata • Kopa tsala go tseleganya paakanyo • Boeletsa diteng tsa gago mme o dire ditshiamiso tse di tlhokagalang • Morago o e kwale ka bothakga mo bukeng ya gago.

Thulaganyo ya leboko la me

Kgwaritsakgwaritsa leboko mo sekgemetšhaneng sa pampiri mme morago o le kwale sentle mo phatlheng e e fa tlase.

Setlhogo sa leboko

Morero wa leboko

Tlatsa mafoko a morumo wa mola wa bobedi le wa bone a temana nngwe le nngwe.

Temana 1	Temana 2	Temana 3

Leboko la me

Setlhogo _____

Didiri le didirwa

- Sediri sa polelo se re bolelela ka ga motho, lefelo kgotsa selo.
- Ka gale sediri ke leina kgotsa leemedi.

Leba sekao se.

Ausi wa me o rata tšhokolete.

Sediri

Letiro le le re bolelelang ka ga sediri.



A re kwaleng

Feleletsa dipolelo tse ka go tlaletsa ka matiro a a re bolelelang ka ga didiri tse.

Bana ba bantsi ba *rata go shameka.*

Bontsi jwa diphologolo

Tsala ya me

Batshameki ba kgwele ya dinao

Dikatse tse di tshwerweng ke tlala

Morutabana wa rona



A re kwaleng

Dikhutshwafatso tse di emetse eng? Di kwale ka botlalo.

sk.		Moh.	
jj.		mogl	
Saj.		Mop.	
k.g.r.			



Go kopanya dipolelo



A re kwaleng

Dirisa mafoko a a mo kholomong e e fa gare go kopanya dipolelo tse. Thala mola go gokaganya karolo ya ntlha ya polelo nngwe le nngwe mo kholomong ya **A** le karolo e e nepagetseng mo kholomong ya **B** go bopa polelo e e feleletseng.

Re dirisa mafoko a a kopanyang a tshwana le mme, ka jalo, gore le gonne go kopanya dipolelo mmogo.

Gonne o re bolelela lebaka	
A	B
Ke ne ke le thari kwa seekolong.	Go tsididi kajeno.
Ke apere jeresi.	Ke tsogile thari.
Mosimane o ne a tshogile.	O nthuta go peleta.
Ke rata morutabana wa me.	O ne a dipisiwa ke barutwana.

Mme o re bontsha phapologantsho	
Ke rata go bogela TV.	Ga ke ise ke ye kwa polaseng.
Ke setse ke kile ka ya kwa toropokgolong.	Ga ke rate metshameko ya dividio.
Ke ne ke batla go mo thibela go ntipisa.	O lebetse dikausu tsa gagwe.
O pakile dibutshe tsa gagwe tsa kgwele ya dinao.	O ne a mo tshaba.

Gore o re bolelela maikaelelo	
Ke ne ke dira tirogae ya me letsatsi lengwe le lengwe.	Ke se ka ka siiwa ke bese.
Ke ne ke tsoga phakela.	Ke tle ke falole mophato wa 4.
Ke ne ke ikatisa letsatsi lengwe le lengwe.	Ke tle ke tsamaye fela fa tshipi e lela.
Ke ne ke paka kgetsana ya me.	Ke tle ke tlhophiwe mo setlhopheng.

Jaanong dirisa "gonne", "gore" kgotsa "mme" go kopanya dipolelo tse.

Ke setse ke palame setimela.	Ga ke ise ke palame sefofane.
Re ka se kgone go tshameka kgwele ya dinao.	Pula e a na.
Ke ithuta thata.	Ke tle ke falole ditlhatlhobo tsa me.
Ke ne ka tsoga thari go ya sekolong.	Alamo ya me ga e a lela.
Ke rata kgwele ya dinao.	Ga ke rate kherikete.



A re buiseng

Buisetsa leboko kwa godimo ka maikutlo. Morago o buise leboko ka kelotlhoko go feta gangwe go netefatsa gore o a le tlhaloganya.

Lebentlele la phaloso ya diphologolo

Fa nka bo ke na le diranta di le lekgolo go di dirisa,
kgotsa gongwe tse dintsinzana,
ke ne ke tlaa tabogela kwa lebentleleng la phaloso
ya diphologolo ka bonako jo ke ka bo kgonang.

Ke ne ke ka se re, "Se kgotsa sele ke bokae?"
"Ke ntšwa ya mofuta mang e?"
Ke ne ke tlaa reka tse dintsi,
Kgotsa e ntsokoletsa mogatla.

Ke ne ke tlaa tsaya ntšwa ya
ditsebe tse di lepeletseng.
E e kgonang go nna ka boyona e le esi
Matesi le mengau le dikutukutu di tlaa nna tsa me.

Nka reka papalagae e khibidu le e tala
Le kgabo e ke e boneng pele,
Fa ke ne ke na le diranta di le lekgolo go duela,
kgotsa tse dintsinzana go feta.

(Rachel Field)





Letlha:



A re kwaleng

Buisa leboko ka kelotlhoko, sekaseka dipotso tsotlhe le tsala ya gago mme o kwale dikarabo.



Buisa gape leboko le le mo tsebeng ya 44 mme o le sobokanye ka mafoko a gago. Jaanong kwala morumo wa temana ya ntlha le ya bone. (O bontshe ka go dirisa ditlhaka tsa dialefabete)



tala	pele	duela	fele

Mokwadi a re o ne a tlaa dira eng fa a ka bo a na le madi?

Diranta ke ledi la naga efe?

--

Ke seotswana sefe se mokwadi a neng a tlaa se reka fa a ka bo a na le madi?

O rekile dintšwa di le kae?

--

Ke eng se se tlaa mo tlhotlheletsang go reka ntšwa?

--

Ke mofuta ofe wa ntšwa o a ka ratang go reka?

Re itse jang gore mokwadi o rata diphologolo?

O ne o ka reka eng fa o ne o na le madi?





A re buiseng

Leba maboko a a mo tsebeng e. A bidiwa maboko a diboego mme a kwalwa go lekana mo sebopegong sa setshwantsho. Le fa maboko a diboego a ruma, maboko a mantsi a diboego ga a rume. Jaanong buisa leboko.



A re kwaleng

Thalela dipara tsa mafoko a a rumisanang ka mmala o o tshwanang mo go sengwe le sengwe sa diboego.

Vusi o kgweetsa khombi

Vusi o kgweetsa khombi mme o re isa rotlhe kwa sekolong.
Re bula matlhabaphefo gore mowa o o tsididi o o monate o tsene,

O tshuma seyalemoya mme re opela re ntse re tsamaya,
Re reetsa mmimo mme re opela dipina tse re di ratang,

O letsa lonaka fa a tla go re tsaya, o letsa lenaka fa a tsamaya,
O letsa lenaka fa a ntse a kgweetsa, ka jalo mongwe le mongwe o a itse.

Vusi o kgweetsa khombi e rotlhe ratang go e namela.

Fa o batla go tsamaya le rona go manno a mantsi ka fa gare!

KUBU E NNYE

Kubu e nnye e ne ya ya go tshameka,

Ka letsatsi lengwe le le mogote, e ne ya phatšhamela ka fa nokeng.

"Ke timetse," ya bua,
"Ke esi."

"Ke eletsa ke ka bo ke gopotse go tla le mogala wa me."



SELOPO SA TLOU

Kwa tlase kwa borwa kwa dipanana di jalwang gona, tshoswane e nnye e ne ya gata tlou monwana; tlou ya bua ka dikeledi mo matlhong a yona.

Goreng o sa tshwenye mongwe yo a lekanang le wena

Pula e kae?



A re buiseng

Thutlwa le tlou di ne tsa nna le mosepele.
 Di ne tsa ema mo meriting mme tsa simolola go bua.
 "Ke eletsa e kete pula e ka na," ga bua thutlwa.
 "Ke lapisitswe ke go bona maru a ntse a re feta!"
 "Ee," ga bua tlou, "pula e kae?"
 Ke eletsa e kete nka ja matlhare a matala gape."
 Letsatsi le mogote mme gape le naga e omile;
 "Pula e tlaa na leng go tswa kwa loaping?"

Kgantele mo letsatsing maru a fetoga a nna masetlha,
 Ditshenekegi tse di fofang tsa fofa gore! kgakajana
 re kgona go utlwa tladi!"

Thutlwa le tlou tsa leba kwa loaping
 Tsa utlwa ntsu e ntsho e goa ka selelo sa yona,
 "Pula e tile, dinoka di tlaa elela; komelelo e fedile; jaanong bojang jo
 botala bo tlaa tlhoga!"

Motswedi: <http://www.canteach.ca>



A re direng

Mo lebokong le o le buisitseng, mokwadi o naya tlhaloso ka botlalo
 ya lemorago pele le morago ga pula. Buisa ditemana tse pedi ka
 kelotlhoko mme o take setshwantsho go bapisa ditemana.

Temana 1	Temana 2



Go kwala leboko la sebopego



A re bueng

Leba ditshwantsho tse nne. Rulaganya go kwala leboko la sebopego.


- Ke setlhogu sefe se setshwantsho sengwe le sengwe se dirang gore o se akanye?
- Ke mafoko afe a o ka a dirisang mo lebokong la gago?
- A leboko la gago le tlaa nna le morumo?

Dirang ka dipara go rulaganya leboko la gago. Le kgwaritsekgwaritse pele. Fa o kgotsofetse le kwale mo phatlheng e e fa tlase.





Letlha:



Tshaeno ya Morutabana

Letlha

A o ka gopola?

Ditlhagiso ke dipolelo tse di re bolelelang ka ga sengwe.

Di felela ka khutlo.

Ke mo Mophatong wa 4.

Dipotso ke dipolelo tse di batlang dikarabo.

Di felela ka letshwao la potso?

Letsatsi la gago la botsalo le leng?

Ditaelo ke dipolelo tse di nayang ditaelo.

Di felela ka khutlo.

Tlanya kwano, ke batla go go bona.

Tsibogo ke dipolelo tse di supang maikutlo a a tseneletseng jaaka kgakgamalo, letshogo kgotsa tšhakgalo. A felela ka letswao la tsiboso!

Tlhokomela! O tlaa wa!



A re kwaleng

Kwalolola polelo nngwe le nngwe, o dirisa matshwao a a nepagetseng a puiso. Mme o bue gore ke taelo, potso, sekapolelo kgotsa tsiboso.

o se ka wa ba wa re ke tsere buka

--	--

ya gago a o bone jeresi

--	--

ya me ija bona gore o

--	--

tsamaela ka bonako jang a o na le bonnete jwa gore o

--	--

rekile ditlhako tsa gago tsa kgwele ya dinao bese e tloga ka ura ya 12 tswetswee

--	--

nnang mo ditilong tsa lona go fitlhela tshipi e lela ija ga ke

--	--

dumele gore ntšwa e jele dijotshegare tsa me

--	--



Tse dingwe gape ka ga makopanyi

O setse o itse gore re dirisa makopanyi go kopanya dipolelo.

le	Le re bolelele gore go diragetse eng se se tlaletsang
mme	Le bontsha pharologantsho magareng ga dikarolo di le pedi tsa polelo
pele	Le re bolelela gore go diragetse eng pele ga tiragalo
morago	Le re bolela gore go diragetse eng morago ga moo
gonne	Le re bolelela lebaka



A re kwaleng

Golaganya para nngwe le nngwe ya dipolelo ka go dirisa makopanyi a a mo masakaneng.




Re ne re lapile fa re fitlha kwa sekolong. Re ne ra tshwanela ke go kuka a dinao. (gonne)

Ka gale ke apara ditlhako tsa kgwele ya dinao. Ke ya kwa ikatisong ya kgwele ya dinao. (pele)

Ke rata go buisa dikgang. Ga ke rate dinoolwane. (mme)

O dira tirogae ya gagwe. A ya kwa dithutong tsa mmimo. (pele)

O tlaa dira mophato ya 7 mo sekolong se. A fetele kwa sekolong se segolwane. (mme)





A re bueng

Lebelela mmepe mme o bolelele molekane wa gago gore ke porofense efe e e nang le setšhaba se sentsi le gore ke efe e e nang le se sennyane, ke dife tse di mo gare ga lefatshe le gore ke dife tse di arogangwang ke molelwane o le mongwe dile tharo.

Aforikaborwa



Kapabokone
Dimillione di le 1,1



Kapabophirima
Dimillione di le 5,8

Motsekapa

Bokonebophirima
Dimillione di le 3,5



Foreisetata
Dimillione di le 2,8

Mangaung

Kapabothaba
Dimillione di le 6,6

Bisho



Gauteng
Dimillione di le 12,3

Tswane

Mpumalanga
Dimillione di le 4,1



KwaZulu-Natal
Dimillione di le 10,2

Pietermaritzburg

Limpopo
Dimillione

Polokwane

Mbombela

Buisa ditlhaloso tsa ngwana mongwe le mongwe mme morago o tlatshe tshedimosetso ka ga bona mo theboleng.



A re kwaleng



Leina la me ke Malebo, ke nna kwa Soshanguve mo Gauteng. Ke bogolo jwa dingwaga di le 10 mme ke mo Mophatong wa 5. Re bua Sepedi kwa gae. Ke rata go buisa. Ke tokololo la tlelapa ya dibuka mme re kopana Lamatlhatso mongwe le mongwe kwa laeborari. Re bolelela mongwe le mongwe wa rona ka ga dibuka tse re di buisitseng mme re refosane dibuka tsa rona. Ke solofela fa ke tlaa nna modiri wa laeborari fa ke fetsa sekolo.


Ke nna Lulama mme ke nna kwa Mthatha. Sethosa ke puo ya me ya ntlha mme ke bua le Sezulu. Ke bogolo jwa dingwaga di le 11 mme ke mo Mophatong wa 6. Bokgoni jwa me jo bo kgethegileng ke mmimo. Rre ke moletsi wa terompeta, mme o nthutile go letsa terompeta. Fa ke fetsa sekolo, ke rata go ithutela mmimo kwa yunibesithing.



Ke nna Ndivhuho. Ke bua Seveda (Setswetla). Ke nna kwa Thohoyandou kwa Limpopo. Ke bogolo jwa dingwaga di le 14 mme ke mo Mophatong wa 9 kwa sekolong. Ke tshameka kgwele ya dinao kwa sekolong mme ke tshameka gape kgwele ya dinao kwa setlhopheng sa Black Leopards sa dingwaga tse di ka fa tlase ga 15. Ke solofetse go nna setshameki sa profešenale sa kgwele ya dinao fa ke fetsa sekolo.

Letlha:


Ke nna Refiloe. Ke bogolo jwa dingwaga di le 11. Ke nna kwa Foreisetata. Re bua Sesotho kwa gae. Ke ithuta Sesotho, Seesimane le Seaforikanse kwa sekolong. Bontsi jwa ditsala tsa me bo bua Sesotho mme ke na le tsala e le esi e e buang Seaforikanse le di le pedi tse di buang Seesimane. Jaanong ka ke le mo Mophatong wa 4 re dira dirutwa tsa rona tsotlhe ka Seesimane. Ke itumelela go tshameka tšhese le kgwele ya molangwana. Ke rata go nna moenjinerere fa ke fetsa sekolo.



Ke nna Phaladi go tswa kwa Mahikeng kwa porofenseng ya Bokonebophirima. Ke bogolo jwa dingwaga di le 12, ke bua Setswana mme ke mo Mophatong wa 7. Nna le ditsala tsa me re ditokololo (maloko) tsa sethlopha sa tikologo. Re kopana bokhutlo jwa beke mme re phepafatsa diphaka le mariba a dinoka. Re itumelela go dira se ka gone re itumelela go nna mmogo re thusa go dibela tikologo ya rona. Ke rata go dira kwa serapeng sa diphologolo fa ke fetsa sekolo.



Ke nna Zodwa mme ke tswa kwa Mbombela kwa Mpumalanga. Ke bogolo jwa dingwaga di le 9 ke bua Seswati ke mo Mophatong wa 5. Ke rata diphologolo. Ke na le dintšwa di le 3 le dikatse di le 2. Fa ke fetsa sekolo, ke rata go nna ngaka ya diphologolo. Ke thusa kwa SPCA Lamatlhatso mongwe le mongwe. Re na le sethlopha se se tlhokomelang dikatse mme re tlhokomela diphologolo tse di tshabileng kwa gae.



Ke nna Marieta. Ke nna kwa Kapabophirima. Ke bua Seaforikanse mme ke mo Mophatong wa 12. Ke rata go thuma le go nna nako ya me e ntsi kwa losing lwa lewatle. Ke ikatisitse jaaka motlhokomedi wa bathumi. Ngwaga o o tlang ke batla go ithutela borutabana.



Ke nna Jan mme ke nna kwa Kurumane kwa Kapa Bokone. Ke bua Seaforikanse. Ke bogolo jwa dingwaga di le 13 mme ke mo Mophato wa 7. Ke rata go jwala merogo le ditlhare tse di sa tlwaelegang. Ke rata go nna mojwadi wa dijalo fa ke fetsa sekolo



Ke nna Mandu. Ke nna kwa Umlazi Kwazulu-Natala. Ke bua Sezulu le Seesimane. Ke bogolo jwa dingwaga di le 14 mme ke mo Mophato wa 9. Ke mo sethlopheng sa thuso ya potlako kwa sekolong. Ke batla go nna mooki fa ke fetsa sekolo. Thuso ya potlako e mosola thata. Ke setse ke faloditse botshelo jwa mosimanyana.



Leina	Bogolo	Puo	Porofense	Sentshabodutu	Ke batla go nna



A re kwaleng

Batlisa mo bathong gore ke dipuo dife tse ba di buang mo maemong a a farologaneng.

Kwala maina a bona mo moleng o o botala jwa legodimo mme morago o bue gore ba dirisa puo efe.


Maina					
kwa gae					
mo phaposiborutelong					
le ditsala					
kwa marekisetsona					



A re buiseng

Lebelela kerafo mme morago o arabe dipotso tse di latelang.

% Ke puo efe ya semmuso e re e buang mo Aforikaborwa?




Ke puo efe e e buiwang ke batho ba bantsi mono Aforikaborwa?	
Ke puo efe e e buiwang ke batho ba ba mmalwa mono Aforikaborwa?	
Go ya ka kerafo e, a go na le dipuo tse di buiwang ke palo e e tshwanang ya batho?	
Puo ya gae ke efe?	
Ke peresente efe ya Aforikaborwa e e buang puogae ya gago?	



A re kwaleng

Kwala dipolelo di ka nna robedi o tlhalosa dipuo tse ditsala tsa gago di di dirisang mo maemong a a farologaneng.





A re kwaleng

Leba mmepe o o mo tsebeng (tsebe 54) e e fetileng ka kelotlhoko mme morago o arabe dipotso tse.

Go na le diporofens di le kae mo Aforikaborwa?	
Ke porofense efe e e nang le batho ba bantsi?	
Ke porofense efe e e nang le batho ba ba mmalwa?	
Go na le batho ba le bakae mo porofensng ya gago?	
Motse setoropo wa Kapa-bokone ke ofe?	
Ke porofense efe e e leng gaufi le lewatle?	
Ke porofense efe e kgolo ka bogolo?	
Ke porofense efe e e nang le losi lwa lewatle lo loleele?	

Go lebelela puo

Thalela madiri mo dipolelong tse.

Ke ile kwa sekolong mme ka nna mo phaposing.
Ke laleditse Jim mme ka mmolelela gore a tle moletlong wa me.
Ntšwa e tabogetse ka fa ntlong mme ya ja lerapo la yona.
O ragile kgwele mme ya tlolela kwa godimo ga dithulelo.
Ke ne ke tabogela kwa sekolong fa ke ne ke wa ka ikgobatsa leoto.



A re buiseng



Fora

Letsatsi la sekolo kwa France le simolola ka 8 mo mesong mme le felela ka 4 maitseboa, ka diura di le pedi tsa dijotshegare. Bana ga ba tsene sekolo ka Bolaboraro kgotsa Bolatshipi, mme ba ya sekolong seripa sa letsatsi ka Bolamatlhatso. Ga ba tlhoke go apara diaparo tsa sekolo.



Dubai

Diura tsa sekolo kwa Dubai di simolola ka 7:45 mo mesong go fitlha ka 1:30 maitseboa. Ka gonne go fisa thata ka selemo, malatsi a boikhutso a selemo a maleele tota. Bana ba sekolo kwa Dubai ga ba a tshwanela go rwala dikgetsana tsa dibuka mo mokwatleng wa bona ka gonne ka go dira jaana ga go a siamela mekwatla ya bona. Ba tshwanela go dirisa dikgetsana tse di gogiwang.



Borasili

Letsatsi la sekolo kwa Brazil le simolola ka ura ya 7 mo mosong go fitlha ka sethoboloko, mme barutwana ba ya gae maitseboa go arogana dijotshegare le balosika lwa bona. Dikolo tse dintsi di batla barutwana ba apara yunifomo kgotsa diaparo tsa sekolo.



Kenya

Dikolo tse dintsi kwa Kenya di naya bana dijotshegare. Barutwana ba bangwe ba somarela dijotshegare tsa bona gore ba tle ba di je le balosika. Barutwana ba ya sekolong go tloga ka Mosupologo go fitlha ka Labotlhanano, mme bangwe ba ya le ka Lamatlhatso. Barutwana ba tshwanela go apara yunifomo kgotsa diaparo tsa sekolo.

Letlha:



Irane

Kwa Iran, basimane le basetsana ba rutiwa kwa mafelong a a farologaneng. Basetsana ka gale ba rutiwa ke barutabana ba basadi, fa basimane ba rutiwa ke banna.



Koreaborwa

Le fa malatsi a sekolo a simolola ka 8 mo mesong go fitlha ka 4 maitseboa, barutwana ba bantsi ba nna kwa sekolong go fitlhela bosigo. Morago ga ura ya 5 barutwana ba nna le nako ya go ithuta. Mme, pele ba ya gae, ba phepafatsa diphaposi tsa bona.



Japane

Kwa Japane, barutwana ba tshwanela go apara yunifomo kgotsa diaparo tsa sekolo, mme go na le melao e e gagametseng ka ga ditaele tsa moriri, ditlhako, dikausu le bolelele jwa sekhete. Ka gale go na le barutwana ba le 29 ka fa phaposing, mme diphaposi di na le dikhomputara kana dikhomphiutara di le tlhano kgotsa di le thataro tse barutwana ba di dirisang mmogo.



China

Letsatsi la sekolo le simolola ka 7:30 mo mosong go fitlha ka 5 maitseboa le diura di le pedi tsa dijotshegare. Barutwana botlhe ba fiwa yunifomo kgotsa diaparo tsa sekolo mahala, mme fela go e apara ga go patelediwe.



Australia

Letsatsi la sekolo la bana ba Australia ke go tloga ka 9 mo mesong go fitlha ka 3:3. Maitseboa. Bana ba ja dijo tsa motshegaregare kwa sekolong.



Go ya sekolong kwa dinageng tse dingwe



A re kwaleng

Lebelela mmepe mme morago o arabe dipotso tse di latelang.



Ke naga efe e e reng dikgetse tsa dibuka di boima go ka rwalwa ke bana ba sekolo?

Ke kwa nageng efe kwa bana ba yang sekolong diura tse dintsi ka beke?

Ke kwa dinageng dife kwa bana ba sa apareng yunifomo kgotsa diaparo tsa sekolo?

Ke dinageng dife kwa dijo di fiwang kwa sekolong?



A re bueng

Ke dikgwetlho dife tse o ka kopanang le tsona fa o ne o tshwanetse go ya go ja dijotshegare kwa gae mme morago o boele morago kwa sekolong maitseboa le bosigo? Sekasekang se ka ditlhopha.

Dira lenaneo la mathata a setlhopha se a akanyang?

Borasili		Japane	
China		Kenya	
Fora		Koreaborwa	
Irane		Australia	

Akanya
ka kelotlhoko
ka ga
Australia.



Botsa ditsala tsala gago tse tlhano dipotso e mme o tlatse pampiri ya dipotso.

A re kwaleng

1 A dikolo di tshwanetse go neelana ka dijo tsa mahala?

2 A re tshwanetse go apara yunifomo kgotsa diaparo tsa sekolo?

3 A dikgetsana tsa dibuka tsa sekolo di imela bana thata?

4 A dikolo di tshwanetse go fa bana yunifomo kgotsa diaparo tsa sekolo tsa mahala?

5 A malatsi a sekolo a tshwanetse go nna maleele?



Araba tse di latelang ka ee kgotsa nnyaya:

	A dikolo di tshwanetse go neelana ka dijo.		Re tshwanetse go apara yunifomo kgotsa diaparo tsa sekolo.		Dikgetsana tsa dibuka tsa sekolo di boima thata.		Dikolo di tshwanetse go neelana ka yunifomo kgotsa diaparo tsa mahala.		Malatsi a sekolo a tshwanetse go nna maleele.	
Tsala 1										
Tsala 2										
Tsala 3										
Tsala 4										
Tsala 5										
Gotlhe	Ee	Nnyaya	Ee	Nnyaya	Ee	Nnyaya	Ee	Nnyaya	Ee	Nnyaya



Kwala dipolelo dingwe ka ga dikarabo tsa dipotso tse, tse ditsala tsa gago di di neetseng.

A re kwaleng

Phiri le dipotsane di le supa



A re buiseng

Buisa motshameko o, o o ka ga naane e e itsegeng thata mme morago o arabe dipotso mo letlharetirong le le latelang.

A o ne o itse gore re bitsa dipodi tse dinnye "dipotsane"? Buisa motshameko o, o o ka ga dipotsane di le supa.



Go kile ga bo go le Mme Podi yo o neng a nna mo ntlong le bana ba gagwe ba dipotsane ba le supa. Ka letsatsi le lengwe o ne a batla go tsena mo sekgweng go ba batlela dijo.

Mme: Bana, ke ya go tsena mo sekgweng. **Tlhokomelang** phiri. Fa a ka tsena mo ntlong, o ya go le ja. Le tlaa itse gore ke phiri fa le utlwa **lentswe la gagwe le le magweregwere** le fa le bona maoto a gagwe a mantsho.

Bana: O se ka wa tshwenyega ka ga rona, mma. Re tlaa **itlhokomela** mme ga re kitla re bulela phiri.

E ne e setse e le sebaka Mme Podi a ile fa mongwe a kokota mo lebating

Phiri: Bulang lebati bana ba me, mmaalona o gorogile. Ke le tletse dijo tse dintsi.

Bana: Ga re kitla re bula lebati. Ga o mmaarona. Lentswe la gago le magweregwere. O phiri.

Phiri e ne ya tsamaya mme ya bona lenathwana le legolo la tšhoko, mme a kometsa gore a nolofatse lentswe la gagwe.

Phiri: Bula lebati, bana ba me. Mmaalona ke yo.

Lentswe la ga phiri jaanong le ne le le bonolo e bile le le monate. Dipotsane di ne di setse di tlaa bula lebati fa di bona motlhala wa maroo a maoto a mantsho mo letlhabaphefong.

Bana: Ga re kitla re bula lebati. Mmaarona ga a na maoto a mantsho.
O phiri.

Ka seno sebaka phiri o ne a tshwerwe ke tlala thata. O ne a taboga a ya go reka folouru ya dikuku mme a nonanona folouru mo maotong a gagwe. A nna masweu le boboanyana. Morago a boela morago a kokota mo lebating.

Phiri: Bana, ke setse ke le mo gae! Mpuleleng lebati, tlheng! Ke le tletse dijo tse dintsi tse di monate.

Bana: Re bontshe maroo a gago gore re bone gore o tota o le mmaarona.

Ka jalo, phiri ya tsholetsa maroo a yona a masweu mme ya a tthagisa mo letlhabaphefong.

Bana: Go siame mma, re ya go lotlolola lebati.

Fa ba bula lebati ba bona phiri. Ba ne ba tshogile e le ruri mme ba leka go iphitlha. Nngwe ya dipotsane ya tlolela ka fa tlase ga tafole, ya bobedi ya tlolela mo bolaong, ya boraro ya tlolela mo setofong, ya bone ya tlolela mo phaposiboapeelong, ya botlhano ya tlolela mo khabotong, ya borataro ya tlolela mo sinking mme ya bosupa ya tsena mo lebokosong la tshupanako ya tleloko. Phiri ya bona dipotsane di le thataro mme ya di kometsa. E nnyenye mo go tsona e ne e iphitlhile e babalesegile mo lebokosong la tshupanako ya tleloko. Ka bonako morago ga moo Mme Podi a boela gae go tswa kwa sekgweng.

Mme: Le kwa kae, bana ba me ba dipotsanyane?

Potsane ya 7: Mma, ke iphitlhile mo lebokosong la tshupanako ya tleloko. Phiri e jele boabuti le boausi!

Mme Podi o ne a tenegile thata. O ne a tsamaya a ya kwa sedibeng go ya go batla phiri, mme a mo fitlhela a kaname a robetse ka fa tlase ga setlhare. Mme Podi a mo lebelela mo matlhakoreng otlhe mme a bona sengwe se ntse se **thebatheba e bile se tshikinyega** mo mpeng ya gagwe.

Mme: A go a kgonagala gore bana ba me ba ka tswa ba sa ntse ba tshela?
Wena potsanyana, tsamaya o ye go batla sekere sa me le nnalete le tlhale.

Fa a boa Mme Podi a bula mpa ya ga phiri ka sekere. Dipotsanyana ts e thataro tsa tlolela kwa ntle ga mpa ya ga phiri.


Bana: Huree, re santse re tshela!

Mme: A re batleng matlapa a magolo. Re tlaa tlatsa mpa ya ga phiri ka matlapa fa a sa ntse a thulametse.

Ba tladitse mpa ya gagwe ka matlapa mme Mme Podi a roka mpa ya ga phiri. Phiri kwa bofelong e ne ya tsoga. E ne e nyorilwe thata mme ya ya kwa nokeng go ya go nwa metsi.

Phiri: Ke eng se se tlolatlang e bile se dikologa mo mpeng ya me? Ke itheetse ka re ke jele diptsanyana mme o ka re ke jele matlapa.

Fa phiri e okomela mo sedibeng go nwa, matlapa a a bokete a mo gogela kwa tlase mme **ya nna bokhutlo** jwa phiri e e bosula.



Go akanya ka ga kgang



Re a itse gore dinaane gantsi di tlhalosa ditiragalo tse di sa kgonagaleng. Ke eng se se sa kgonagaleng mo kgannyeng e?

A re bueng

Maitshetlego ke eng? Kgang e diragalela mo mafelong a mabedi a a farologaneng, ke mafelo afe a?



Dikapolelo tse di totobaditsweng mo sekwalweng di kaya eng?

A re direng

Diragatsa kgang ka ditlhopha tsa lona. Le tlaa tlhoka mme podi, dipotsane di le supa, phiri le moaneledi go buisa dikarolo tse di mo masakaneng kgotsa mo gare.



A re kwaleng

Tlotla kgang gape ka tatelano.

Dirisa mafoko a go go thusa.

morago

morago ga moo

la bofelo

kwa bokhutlong



Jaanong araba dipotso tse.

A re kwaleng

Mme podi o ne a kgalemela dipotsane ka ga eng?

Dipotsane di ne tsa iphitlha kwa kae?

1	2	3
4	5	6

7 *tlelokong*

Ke tiragalo efe mo kgannyeng e e ka se kang ya kgonagala go diragala mo botshelong?

1
2
3

Mainagoboka



A re direng

Dirisa ditshwantsho le dintlha tse di nayang leledi go feleletsa malepa a mafoko. Mme morago o tlatse leinagoboka le le nepagetseng mo dintlheng tse di nayang leledi tse di fa tlase.

Go leba mainagoboka


Mainagoboka ke maina a dithopha tsa batho, diphologolo kgotsa dilo tse di tshwanang. Dikao tse dingwe di tsenyeletsa **phuthego** ya batho, **motlhape** wa **dikgomo**.

Go rapalala

- 1 Sekolo sa _____.
- 2 Bophadiphadi jwa _____.
- 3 Losaisai lwa _____.
- 4 Setlhopha sa _____.
- 5 Losagaripa lwa _____.
- 6 Matšhwititšhwiti a _____.

Go ya kwa tlase

- 7 Motshitshi wa _____.
- 8 Motlhape wa _____.
- 9 Moraka wa _____.
- 10 Phuthego ya _____.
- 11 Serapa sa _____.



Dikarabo: Go rapalala: 1 ditlhapi, 2 metsi, 3 ditshoswane, 4 batshameki, 5 dinaledi, 6 batho
Go ya kwa tlase: 7 dinotšhe, 8 dinare, 9 dikgomo, 0 bakeresete, 11 diphologolo

Dipolelwana-lediri

Leba ditshwantsho tse mme o di dirise go go thusa go feleletsa dipolelo tse. Fa o dirile se, thalela lediri mo karolong ya polelo e o e kwadileng.



- 1 Mme o omanya Tebogo ka gonne o
- 2 Ke itsitse gore ga a itumela ka gonne o
- 3 E ne e le ramabelo yo o tlhotlwa mme o
- 4 E ne e le letsatsi la me la botsalo mme ke
- 5 Ke ile kwa malatsing a boikhutso mme ka



Kwala motshameko wa gago



A re kwaleng

Dira le tsala ya gago ya mo phaposiborutelong go dira motshameko.

Banelwa Tlatsa maina a bana ba phaposiborutelo ya gago ba ba tlaa tshamekang karolo nngwe le nngwe.	Tlhalosa banelwa.	Moanelwa mongwe le mongwe o tlaa apara eng?	Moanelwa o tlaa reng?



Ka ditlhopha, sekasekang dikakanyo tsa sethangwa mme le dirise mmapa wa dikakanyo go rulaganya dikakanyo.

Banelwa ke bomang?

Setlhogo

Lemorago ke eng?
Tlhalosa pono.

Poloto ke eng?

Kwa tshimologong _____

Morago _____

Morago ga foo _____

Kwa bokhutlong _____


Setlhongwanapele ke eng?

Setlhongwanapele ga se lefoko le le tletseng. Ke karolo ya lefoko e e gokeletsweng kwa tshimologong ya lefoko le le tletseng (le le bidiwang modi wa lefoko). Setlhongwanapele Sengwe le sengwe se na le bokao jwa sona. Fa setlhongwanapele se gokelelwa mo moding wa lefoko, le fetola bokao jwa modi wa lefoko.



A re direng

Leba sekao: go diragala eng fa o golaganya
Setlhongwanapele le modi wa lefoko?
Bokao jwa lefoko le lentšhwa ke bofe?



A re kwaleng

Sekeletsa dithongwanapele mo lefokong lengwe le lengwe la mafoko a, mme morago o thalele modi wa lefoko.

- | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|------------|-------------|--------|
| monna | bosigo | boitumelo | lerato | sekwalwa | |
| mokwadi | mopholosi | modumedi | selepe | sephaphathi | |
| batho | basetšana | mosimane | mohumagadi | moreri | selelo |

Ditlhongwanapele tse di kaya eng?

Setlhongwanapele	Bokao	Setlhongwanapele	Bokao
mo-	maina a batho mo bongweng	mo-	bongwe
se-	maina a dilo mo bongweng	se-	bontsi
ba-	maina a batho mo bontsing	ba-	bontsi



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le tlhano o dirisa mafoko le ditlhongwanapele.

Setlhongwanapele ke eng?

Ditlhongwanamorago di tshwana le ditlhongwanapele, ntle le gore di gokelelwa kwa bokhutlong jwa modi wa lefoko go fetola bokao jwa lona. Sekao: bokhutlo nyana bo kaya bonnye, ka jalo lefoko mosimanyana le kaya mosimane yo monnye.



A re direng

Leba sekao: go diragala eng fa o golaganya setlhongwanamorago le modi wa lefoko? Bokao jwa lefoko le lentšhwa ke bofe?

Modi wa lefoko
<i>bof-</i>



Setlhongwanamorago
<i>olola</i>



A re kwaleng

Sekeletsa ditlhongwanamorago mo lefokong lengwe le lengwe la mafoko a, mme morago o thalele modi wa lefoko.

bosetlhana

mosetsanyana

leratswana

sekgweng

ntšwanyana

motshamekong

puong

bontle

bokoa

tlhaloganyesega

boatla

bothakga

tsholofelo

tlola

kota

kwa pele

bua

bonya

bonega

bina

tshameka

buisega

tidimalo

Ditlhongwanamorago tse di kaya eng?

Setlhongwanamorago	Bokao
-nyana	bonnye
-ana	lenyatso
-olola	dirolola
-ega	direga

Setlhongwanamorago	Bokao
-ng	go ya ka dikaelo
-ng	dirilwe ka
-ana	lediritsweledi
-nyana	ka mokgwa o e dirwang



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le tlhano o dirisa mafoko le ditlhongwanamorago.



KE KGONA GO		😊	😞
buisa baatšhate.			
buisa leboko.			
buisetsa leboko kwa godimo kago itlhalosa.			
araba dipotso ka ga tšhate.			
araba dipotso ka ga leboko.			
araba dipotso ka ga mmepe.			
kwala motshameko.			
kwala leboko.			
kwala dipolelonolo.			
feleletsa phazele ya mafoko a a kgabaganyang.			
feleletsa temana ya leboko ka go tlatsa ka mafoko a a rumisanang.			
nopola tshedimosetso go tswa mo mmepeng.			
tlatsa pampiri ya dipotso.			
batla mafoko a a rumisanang mo lebokong.			
lemoga poeletsomodumo mo lebokong.			
lemoga poeletsomodumo mo diraraanyalolemeng.			
lemoga mainagoboka.			
lemoga mothofatso mo lebokong.			
lemoga sediri le letiro mo dipolelong.			
lemoga madiri.			
lemoga gore a dipolelo ke ditaelo, dipotso, ditlhagiso kgotsa ditsiboso.			
sedimosa leboko.			
rulaganya motshameko.			
bonela pele gore leboko le ka ga eng ka setlhogo le ditshwantsho.			
dirisa makopanyi go kopanya dipolelo.			
dirisa makopanyi go bopa dipolelopathe.			
dirisa ditlhongwapele.			
dirisa matshwaopuiso.			
dirisa di ditlhongwamorago.			





Thitokgang 7: Ntlha le maitlhamelo

Kgweditlharo 4: Dibeke 1 - 4

Kgweditlharo 4: Dibeke 1 - 2 E mo dikgannye

97 O ne a timetse mme o bonwe 70

Akanyetsa pele o ikaegile ka setshwantsho, setlhogo, kgogela ya athikele ya kuranta. Buisa athikele ya kuranta. Lemoga makaelagongwe mo sekwalweng. Araba dipotso tse di ikaegileng ka athikele ya kuranta.

98 Go akanya ka ga dikgang 72

Araba dipotso tse di ikaegileng ka athikele ya kuranta. Dirisa makopanyi go tshwaraganya dipolelo. Araba dipotso tse di ikaegileng ka athikele ya kuranta. Kwala puosebui mo dipuduleng tsa puo. Kwala bukatsatsi o dirisa la ntlha, ga latela, morago, la bofelo.

99 Go kwala athikele ya dikgang 74

Tlatsa serulaganyi sa go kwala, go kwala athikele ya kuranta. Tlatsa tshedimisetso ka ga athikele ya gagwe. Tseleganya, thadisa athikele mme o e kwale ka bothakga.

100 Go leba puo 76

Lemoga madirimathusi. Kgaoganya mafoko ka dinoko. Buisana ka ga bokao jwa ditlhogo.

101 Buisa gotlhe ka ga se 78

Buisa athikele ya kuranta. Nyalanya malatodi. Araba dipotso tse di ikaegileng ka athikele ya kuranta. Anela kanelo gape ka tatelano ka fa tlase ga ditlhogo tse di kannweng.

102 Dikgang tsa reng? 80

Dira patlisiso mmogo le ditsala go ipaakanyetsa go kwala athikele ya kuranta. Tlatsa serulaganyi sa go kwala athikele ya kuranta.

103 Se bukafoko kana thanodi e se tlhalosang 82

Lemoga ditlwaelwa mo bukafokong jaaka mafokokaedi, mafokoketelelepele, dithanolo tse di farologaneng, le dikarolo tsa puo.

104 A o a gakologelwa? 84

Dirisa dipopi tse di totileng batho mo dipolelong. Tlatsa karatatshedimisetso ya dinomere tsa mogala. Dirisa makopanyi go tshwaraganya dipolelo. Tlatsa malepa.

Kgweditlharo 4: Dibeke 3 - 4 Go ya sekolong se sešwa

105 Jojo o ya sekolong se sešwa 86

Akanyetsa pele o ikaegile ka setshwantsho le setlhogo. Buisa kanelo ka bofelo. Buisa kanelo. Rulaganya dikarabo tsa dipotso tse di ikaegileng ka kanelo. Kwala bokhutlo jwa kanelo morago diragatsa bokhutlo.

106 Go diragala eng ka ga Jojo 88

Buisa kanelo yotlhe. Bapisa baanelwa ba babedi.

107 Go akanya ka ga Jojo 90

Araba dipotso tse di ikaegileng ka kanelo ka ga Jojo. Tsenya ntlha mo bukatsatsing a itlhoma go nna Jojo, go supa se se diragetseng letsatsi leo. Tlatsa mefuta ya matlhalosi a a tshaelang.

108 Go kwala lekwalo 92

Tlatsa serulaganyi sa go kwala, go kwala lekwalo. Kwala lekwalo ka fa tlase ga ditlhogo tse di kannweng, a dirisa tshedimisetso go tswa mo serulaganying sa go kwala.

109 Go buisa bukatsatsi 94

Buisa bukatsatsi.

110 Ke dira sentle 96

Rekota tsa bukatsatsi tsa matsatsi a le mararo. Tlatsa mefuta ya matlhalosi a a nepagetseng. Kgaoganya mafoko ka dinoko. Tlatsa mefuta ya matlhalosi a a nepagetseng.

111 Go leba puo 98

Tlatsa matlhalosi a felo go feleletsa dipolelo. Bopa dipolelo ka dikapolelo tsa maina. Tlatsa dipolelo ka tiriso ya dipolelwanaina. Tsenya maemedi go feleletsa dipolelo.

112 Kwala kanelo 100

Tlatsa serulaganyi sa go kwala, go kwala kanelo. Dira buka e e segololwang, kwala le go bontsha kanelo.





A re buiseng

Leba athikele ya kuranta mme o leke go akayetsa pele gore athikele e, e ya go nna ka ga eng. Molatlhogo, molafelo, temana ya ketelelapele, setshwantsho le setlhogo kgotsa kgegela di re bolelela eng ka ga athikele?

Pele o buisa

● Leba ditshwantsho le dithlogo mme o leke go akanyetsa pele gore sekwalwa se tlaa nna ka ga eng. ● Buisa tsebe ka bofelo go bona gore o ya go buisa ka ga eng.

**Fa o ntse o buisa**

● Bapisa kakanyetso ya gago le se o se buisang. ● Fa o sa tlhaloganye karolo, e buise gape ka iketlo. E buisetse godimo.

Leina la kuranta

DIKGANG TSA LETSATSI LE LETSATSI

28 Lwetse 2014

Letlha

BARUTWANA BA MAEMOGODIMO BA TIMETSE MME BA BONWA

Molatlhogo

Nadine Murdock

Leina la mmila

Durban

Lefelo

Temana ya ketelelapele

Maabane basetsana ba babedi ba maemogodimo ba Mophato 4 kwa Greenway Primary School ba ne ba timetse mme morago ba fitlhelwa ke ba SAPS.

Barutwana ba le masomeamatlano ba 9 an aba sekolo se se potlana sa Greenway ba ne ba tsaya leeto go ya kwa Durban Beach Front Amusement Park. Barutwana ba ne ba tsaya leeto le le kgethegileng ka gobo ba ne ba dirile sentle tota mo tlhatlhobong ya bona ya ANA.

Mogokgo wa Greenway, Mme Shirley Ntuli o rile barutwana ba diphaposi di le pedi tsa Mophato 4

ba isitswe leetong ka gobo ba tokafaditse dipholo tsa bona mo tlhatlhobong ya ANA.

“Mophato 4 A le B e nnile ditlhopho tse di itokafaditseng go gaisa mo sekolong” ga rialo mogokgo yo o motlotlo. “Maduo a bona a tlogile go 36% mo go Mophato 3 go ya bogodimo jwa 68% mo go mophatong wa bone.”

Barutwana ba supile **tokafalo** e e gaisang mo tlhatlhobong ya dipuo. Mongwe wa barutabana ba Mophato 4, Rre Keith Brown o rile “Ke ne ka **rotloetsa** phaposi ya me go dira ka natla mo tsamaong ya ngwaga mme maduo a bona ke dipholo tsa go dira



Tsekedi

Barutwana ba ba timetseng ba bonwe ke Constable Shozi

ka natla!”

“Re nnile le letsholo la **buisa-buka-ka-beke**, mme ke ne ka netefatsa gore morutwana mongwe le mongwe o ikwadisa kwa laeborari,” ga rialo morutabana yo mongwe wa Mophato 4, Mme Elsie Myeza. “Se se ba thusitse go tsholetsa maduo a bona

ka bokana ka 20%", a rialo **ka boipelo.**

Basetsana ba a timela

Go ba lebogela tokafatso ya bona ya maduo, barutwana ba Mophato 4 ba ne ba tselwa kwa phakeng ya boitumediso kwa lewatle. Ka maswabi basetsana ba babedi, Nomsa Shabalala le Ann Smith ba ne ba timela. Morago ba ne ba bonwa fa ba sena go ipega go lephodisa kwa phakeng ya boitumediso. Nomsa o rile, "Ke ne ke tshogile gore ba bangwe ba tsamaile ka bese." Ann, a roroma, o rile, "Go ne go setse go fifala mme re sa bone sentle."

Basetsana ba ne ba **tsamaela kgakala** mme ba se tlhole ba fitlhelela setlhopho sa bona.


Marago ga go batlela kwa le kwa, basetsana ba ba neng ba tshogile ba ne ba bona lephodisa mme ba mo lopa gore a ba thuse.

"Bana ba le bantsi ba a timela kwa phakeng ya boitumediso ka gobo ba itumedisiwa ke dipalangwa, gore ba bo ba lebale go nna gaufi le barutabana ba bona kgotsa batsadi. Ke ne ka gokagana le badirikanna mme ba ne ba **fitlhelela** setlhopho sa Sekolo sa Greenway, ka jalo re ne ra kgona go busetsa basetsana pabalesegong ka ponyo ya leitlho," ga rialo

Konsetabole Shozi yo o **bokgoni.**

Tlhatlhobo ya ANA e kwalwa ngwaga mongwe le mongwe ka Phatwe, mme barutwana ba Mephato 1 go ya go 6 le ba Mophato 9 Aforikaborwa yotlhe, ba kwala tlhatlhobo e.

Dipholo di kaela Lefapha la Thuto gore ke dikarolo dife tsa lenaneothuto tse di dipisang barutwana, gore Lefapha le nonotshe ditlamelwana tsa thuto mo dikarolong tse.



Go tswa mo sekwalweng se se fa godimo, batla makaelagongwe kgotsa mafoko a a nang le bokao jo bo tshwanang le a a latelang.

tlhabololo	
rurifatsa	
kuka	
segongwana	
tshireletsegong	
potlako	



Tlatsa tshedimosetso e e latelang.

Leina la kuranta ke lefe?	
Setlhogo ke sefe?	
Molathoko ke ofe?	
Molafelo ke ofe?	
Setlhogo ke sefe?	
Letlha la kuranta ke lefe?	
ANA e emetse eng?	

Go akanya ka ga dikgang



A re kwaleng

Buisa athikele ya kuranta mme o arabe dipotso tse di latelang.

Go diragetse eng?

Go diragetse leng?

Goreng sekolo se isitse bana leetong?

Ke mang a boneng basetsana?

Go tlile jang gore basetsana ba timele?

Ke eng se se bakileng gore basetsana ba timele?



A re kwaleng

Makopanyi

Dirisa makopanyi a a kwa bofelong jwa mola mongwe le mongwe, go golaganya dipolelo tse.

ka gobo

mme

pele

le

le gale

Phaposi ya Mophato 4 e akgotswe.

Phaposi ya Mophato 4 e tokafaditse maduo a yona.

ka gobo

Ba ne ba batla morutabana wa bona. Ba kopa thuso go lephodisa.

pele

Nomsa o ne a rata meswinki.

O tlhophile leotwana le legolo.

le gale

Ann o dirile sentle go Mmetshe.

O dirile sentle mo puong.

le

Ba dirile bokoa mo mophatong wa boraro.

Ba dirile sentle mo go Mophato 4.

mme

Letlha:



Leba athikele e e mo letlharetirong la pejana.

A re buiseng Tlatsa tshedimosetso e mongwe le mongwe a e neetseng.



Leina	Ke mang?	O rileng?
Mme Ntuli		
Rre Brown		
Mme Myeza		
Nomsa		
Ann		
Mme Shozi		

Kwala se mongwe le mongwe wa batho ba a se buang.

Itlhome o le Ann kgotsa Nomsa. Tsenya dintlha tsa bukatsatsi o soboke se se go diragaletseng ka tsatsi leo. Dirisa mafoko a: *la ntlha ga latela morago ga moo kwa bokhutlong*

Blue dashed speech bubble with horizontal lines.

Pink dashed speech bubble with horizontal lines.



Purple dashed speech bubble with horizontal lines.

Bukatsatsi e e rategang Letlha:

Large orange area with horizontal blue lines for writing.

Go kwala athikele ya dikgang



A re kwaleng

Jaanong o ya go kwala athikele ya gago ya kuranta. O eletsa go kwala ka ga eng? Dirisa mmapakakanyo o go go thusa ka thulaganyo ya athikele ya gago.



- Dirisa mmapa wa thaloganyo go go thusa go rulaganya mokwalo wa gago
- Kwala paakanyo sethangwa se ntsha
- Kopa tsala go tseleganya paakanyo
- Boeletsa diteng tsa gago mme o dire ditshiamiso tse di tlhokagalang
- Morago o e kwale ka bothakga mo bukeng ya gago.

Go diragetse eng?

Kwala sethogo sa athikele ya gago

Go diragaletse mang?

Go diragetse leng?

Go diragaletse kae?

Goreng go diragetse?

Go feletse jang?

Tlatsa tshedimosetso e ka ga athikele ya gago.

Leina la kuranta	
Letlha la kuranta	
Molafelo	
Molathoko	

Lopa tsala ya gago gore e tseleganye kgotsa e baakanye diphoso tsa athikele ya gago. Morago o dire diphetogo tse di maleba mme o kwale athikele mo tsebeng e e latelang.





Letlha:



A re kwaleng

Kwala athikele ya gago ka bothakga mo tsebeng e e neetsweng.

Leina la kuranta	Letlha
Setlhogo	
Molafelo	Molathoko
Temana ya matseno	
Kwala dikgang tsa gago	
Kaela athikele ya gago	
Kwala kgogela kana setlhogo	





A re kwaleng


Thalela madirimathusi mo dipolelong tse. Morago o thale sediko go madiri a a thusang. Kwa bofelong, fetolela dipolelo tse go dipotso.

Go leba madirimathusi

O setse o itse gore **lediritota** mo polelong le re bolelela se sediri se se dirang. Madirimathusi a thusa **madiritota** go re bolelela ka ga tiro e e dirwang. Ela tlhoko gore madirimathusi a tshwana le madiritota ka popego, mme a farologana ka tiriso le bokao. A dirisiwa mmogo le madiritota mo dipolelong.

Mangwe a madirimathusi ke a a latelang: setse, letse, batlile, nna, tsamaya, lala, dula, tlhola, tlhaga, bona, utlwa, sale.

O <u>ro</u> betse.	<u>A</u> o robetse?
O lala a gona bosigo jotlhe	
Re setse re feditse go apaya	
Ija, ke batlile ke wa!	
O nna o ntsena ganong fa ke bua!	
O tsamaya a opela fa a ya sekelelong	
Lo dula lo balabala ka pelo	
Lo tlhola lo arametse letsatsi tsatsi lotlhe	
Ke tlhaga ke siane ke re lo a ntlogela	
Ke bona gore bogolo ke itsamaele ke le esi	
Ke utlwa ke tshogile ditlhatlhobo ngwaga o	
O sale o gotsa molelo	



A₆

Kgaoganya mafoko a ka dinoko mme o bolele gore lengwe le lengwe le na le dinoko di le kae.

Tiriso ya mafoko

se/phu/the/lo	4	baesekele	dirurubele
makopanyi		matlhaodi	tshedimoseketo



Letlha:



A re buiseng

Leba ditlhogo tseo mme o buisane le tsala ya gago gore di kaya eng.

GA E NE E A KOMAKOMA



GA SE KOO KE KWANO



O re go mpona!

Ke tshoo ga Motshodi!

Leba ditshwantsho tse di latelang. Tsenya ditlhogo tse di maleba morago o tshalose ka dikgogela gore ditshwantsho di ka ga eng.



A re kwaleng

Ditlhogo



kgogela

Ditlhogo



kgogela

Ditlhogo



kgogela

Ditlhogo



kgogela

DIKGANG TSA LETSATSI

5 Diphlane 2015

BAFENYI BA BATLILE GO LATLHEGELWA

Ansie de Beer

Cape Town: Basimane ba sekolo ba babedi ba batlile go swa ka ntlha ya botlhole morago ga go fenyha kgaisano ya kgwele ya dinao. Basimane ba babedi ba nwele parafene ka phoso ba akanya gore ke metsi.

Pierre Cilliers wa dingwaga di le 10 le tsala ya gagwe Jabu Zondo wa dingwaga di le 11 ba ne ba itumetse fa mongwe le mongwe wa bona a sena go nosa nno mo motshamekong wa kgwele ya dinao gompijeno kwa New Town School. Morago ga motshameko basimane ba ne ba ya kwa gaabo Jabu. Mmaagwe, Mme mmaZondo, ke moroki wa diaparao mme o ne a ile tirong. Fa basimane ba sena go goroga, ba gotetse, ba ne ba tsaya tshwetso ya go nwa senotsididi. Ba ne ba tlhakanya matute le parafene ka phoso ba ithaya ba re ke metsi. Parafene e ne e le mo lebotlolong le le sa tshwaiwang, mme basimane ba ithaya ba re ke metsi.

Fa ba simolola go tlhakatlhakana, Jabu o ne a ikogela kwa ntlong ya moagisani. Rre Shozi o ne a akanyetsa ka pele mme a letsetsa ba Senthara ya Keletso ya Botlhole. "Ke lemogile gore ba tshetswe ke parafene mo diaparong le diatleng. Ba ne ba lela ka mala. Ke ne ka ba potlakisetsa kokelong koo matshelo a bona a bolokilweng," ga rialo moagisani yo o molemo.

Ngaka Zuma, yo o neng a alafa basimane, o tlhalositse gore "batho ba le bantsi ga ba itse gore parafene e kotsi tota. Fa o ka e metsa, e ka go tlholela bolwetse jo bo kotsi, le fa e le loso.

Parafene ga e a tshwanela go tsholwa mo lebotlolong le le sa tshwaiwang. Fa ngwana a ka metsa parafene, mo ise ngakeng kgotsa tleliniking ka bonako jo bo kgonegang. Sa botlhokwa: se mo fe sepe sa go ja kgotsa go nwa.


Parafene e bile e kotsi le ka ditsela tse dingwe. E tlhola melelo mo matlong ngwaga le ngwaga. E botlhole e bile e a tuka. Fa o dirisa sediriswa sa parafene jaaka setofo kgotsa lebone, o se ke wa se tlogela se sa tlhokomelwa. Se tswa mo phaposing, mme ka gale o se bee mo felong go leng popota e bile go le phaphathi. Netefatsa gape gore ga se kitla se kgopiwa ke bokatse, ntšwa kgotsa ngwana yo monnye. La bofelo, fa o dirisa sediriswa sa parafene, nna o beile kgamelolo ya santa gaufi. Metsi a ka se time molelo wa parafene, a ka mpa a thusa malakabe a molelo go anama. Ke fela santa kgotsa setimamolelo se ka timang molelo wa parafene.



Morago fela ga go nosa nno ya phenyo, basimane ba babedi ba lwela botshelo jwa bona.



Letlha:



Tiriso ya mafoko

Thala mola go nyalanya mafoko a mola wa kwa godimo le malatodi a ona mo moleng wa kwa tlase.



potlakisetša	tsala	ka phoso	phenyo	gotetse
--------------	-------	----------	--------	---------

tatlhegelo	mmaba	ka bomo	gatsetse	diegisa
------------	-------	---------	----------	---------



A re kwaleng

Buisa athikele mme morago o arabe dipotso tse di latelang.

Leina la kuranta ke lefe?	
Setlhogo ke sefe?	
Molathoko ke ofe?	
Molafelo ke ofe?	
Letlha la kuranta ke lefe?	
Kotsi e tthagile ka letlha lefe?	
Ditlhogo ke dife?	



A re kwaleng

Anela kanelo ya kotsi ya bothole gape. Dirisa mafoko a a mo sethalweng se se fa tlase go go thusa.

La ntlha
Ga latela
Morago ga foo
Kwa bokhutlong

Dikgang tsa reng?



A re bueng

Jaanong o ya go kwala athikele ya kuranta ka ga bothata mo tikologong ya gago.

Lopa ditsala di le tlhano go go bolelela gore a nngwe ya tse di latelang ke bothata mo karolong ya lona. Tshasa

semikana se le sengwe ka kheraeyone nako nngwe le nngwe fa ba re ke bothata. Tlhola gore ke bothata bofe jo bo anetseng go gaisa. Bua le ditsala tsa gago ka ga tiragalo e o ka kwalang pegelo ka ga yona.

- Dirisa mmapa wa thaloganyo go go thusa go rulaganya mokwalo wa gago
- Kwala paakanyo sethangwa sa ntlha
- Kopa tsala go tseleganya paakanyo
- Boeletsa diteng tsa gago mme o dire ditshiamiso tse di tlhokagalang
- Morago o e kwale ka bothakga mo bukeng ya gago.

5					
4					
3					
2					
1					
	Molelo	Botlhole jwa legae	Pabalesego mebileng	Ditiragalo tsa metsi	Tlhokofatso ya bana

Dira mmapa wa kakanyo go go thusa go baakanya athikele ya gago.



Kwala setlhogo sa athikele ya gago		
<p><i>Go diragetse eng?</i></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<p><i>Go diragaletse mang?</i></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<p><i>Go diragetse leng?</i></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
<p><i>Go diragaletse kae?</i></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<p><i>Goreng go diragetse?</i></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<p><i>Go feletse jang?</i></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

Lopa tsala ya gago go tseleganya athikele ya gago. Phosolola fa go tlhokegang mme o kwale athikele ya gago mo sebakeng se se mo tsebeng e e latelang.



Letlha:



A re kwaleng

Kwala athikele ya gago ka bothakga mo meleng e e neetsweng.



Leina la kuranta	Letlha
Setlhogo	
Molafelo	Molathoko
Temana ya matseno	
Kwala dikgang tsa gago	
	Kaela athikele ya gago
	Kwala kgogela



A re buiseng

Thanodi e go bolelela bokao jwa mafoko le gore o a kapodisa jang. Mafoko mo thanoding a rulagantswe ka tatelano ya dialefabete.

Mafoko a a kaelang kgotsa ditlhogo tsa mafoko kwa godimo ga tsebe di go bolelela gore mafoko a ntlha le a bofelo mo tsebeng ke afe.

Lefoko la ntlha le le ntshofaditsweng le bidiwa lefoko la ntlha. Lefoko la ntlha le kwadiwa ka ditlhaka tse di ntshofaditsweng.

Gaufi le lefoko la ntlha setlhangwa kana sekwalwa se sennye se se ntshofaditsweng se bontsha karolopuo le bontsi jwa lefoko. E re bolelela gore lefoko ke leina, lediri, lekopanyi kgotsa bontsi, jj.

apole

Aa

apole



aga

bolo



bonolo

dijo

dikgomo

epa

ema

folaga

feela

gopane

gotsha

hutshe

hempe

inama

93

ikama



jeke

jase

koloji

kota

legong

loga

monna

mosadi

nona

noga

opa opa





Letlha:

ZOZ

opa
ota
pitsa



poo




roka
rema
supa
sela
tonki
terena

upa
utlwa
video
vuvuzela



wulu
wena
yokate
yole
zipi
zozo



a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y

Tlhaloso e tlhagisa bokao jwa lefoko. Fa lefoko le na le bokao jo bo fetang nngwe, ditlhaloso di a nomoriwa.

Ditlhaloso tse dingwe di na le sekao sa polelo go bontsha gore lefoko le dirisiwa jang.

Zz

94

A o a gakologelwa?



A re kwaleng



please check if set correctly



lo

re

ba

o

ó

ke

Tsenya popi e e nepagetseng mo go tse o di neetsweng mo tshimologong, go feleletsa dipolelo tse di fa tlase.



Nna _____ itumeletse gore o boile.
Wena _____ gorogile leng kwa gae?
Nna _____ itumela fela fa o boile.
Mosimane ena _____ rata kgwele ya dinao.
Rona _____ nna kgakala le sekolo.
Bana bona _____ tsenya dibuka mo dikgetsaneng.
Kana _____ Batswana?
Nna le Masego _____ fapaana ka dikakanyo.
Ba re Boitumelo _____ tshotse mosimane! _____ go reile ka re o ntlele senotsididi!
Wena _____ bogale, sankgone bana ba go tshaba!
Ga ke itse gore Moduru _____ ile kae.
Ruri _____ tlaa dika re di bone!
Nomsa _____ batlile a timela.
Mmapulane _____ dingwaga di kae?
Tota nna ga _____ itse.



A re kwaleng

Lenaneo la me la megala le le bolokesezileng

Batla dinomoro tse di nepagetseng mme o di tlatse.



Maphodisa	10111
Emelense	10177 112 fa o le mo selefounong
Senthara ya botlhole	Gauteng: 0800 111 229 (toll free) KwaZulu-Natal: 0800 333 444 (toll free) Diporofense tse dingwe tsothle: 021 9316129
Mogala wa tsa bana	0800 055 555 (toll free) 0800 123 321 (24 diura, toll free)
Batsadi ba me	
Mongwe yo ke mo ikanyang	
Tse dingwe	





Letlha:



A re kwaleng

Tshwaraganya dipolelo tse, o dirisa lengwe la mafoko a.
Kwala dipolelo tsa gago mo meleng e e neetsweng.

le

ka gobo

gore

le gale



Jabu o rata matute a namune.	O bile o rata matute a mango.
Re rekile ntlo gaufi le sekolo.	Ke tlaa kgona go ya sekolong ka dinao.
O nna a timela.	Ga a na mmepe.
Ke rata go buisa dibuka.	Ga ke rate tsa metlae.



Boitumelo

Thusa batimamolelo go fitlha kwa ntlong e e šwang.



Tshaeno ya Morutabana

Letlha





A re bueng

Lebang setshwantsho le setlhogo sa letlharetiro le mme lo buisane ka ga se lo akanyang kgang e ka bo e le ka ga sona. Buisa kanelo ka bofelo ka go buisa mola wa ntlha le wa bofelo mo temaneng nngwe le nngwe.

Akanya ka ga gore go ne go tlaa utlwala jang fa o ne o le ngwana yo mošwa mo sekolong se sešwa.



A re buiseng

Buisa kanelo mme o arabe dipotso tse di latelang.

Jojo o ne a tshwere bothata kwa sekolong. "Goreng ke tshwanetse go tla sekolong se?" A ngunaguna a tsentsa sefatlhego diatleng. "Bana ba setlhogo tota!"

Ngogola Jojo o ne a tshwanela go ya go dula le rraagwe kwa Gauteng. A tshwanelwa ke go tlogela mmaagwe le kgaitse die kwa Limpopo. A tlogela le sekolo sa gagwe kwa motseng o monnye, le ditsala tsa gagwe. Jaanong o ne a dula kwa Johannesburg mme a tsena sekolo se segolo sa bana ba ka nna 1 000.

Fa Jojo a goroga la ntlha kwa sekolong sa gagwe se sešwa, bana ba bangwe ba ne ba mo lebile ka kgakgamalo. O ne a sa itse Seesimane sentle ka gore o ne a sa se bue kwa sekolong sa gagwe sa pejana. Bana ba bangwe ba ne ba mo rumola ka gobo a ne a le monnye ka popego mme a rwala matlhomane a makima. Kwa sekolong sa gagwe sa pejana bana ba ne ba amogelana jaaka ba ntse. O ne a tlhologeletswe ditsala tsa gagwe mmogo le maikutlo a pabalesego a a neng a na le ona kwa sekolong sa gagwe sa pejana. O ne a tlhologeletswe mmaagwe le kgaitse die.

Mongwe le mongwe kwa sekolong se sešwa o ne a lebega a le mogolo mo go Jojo mme a gaisa mo metshamekong. Le fa Jojo a ne a sa tshameke kgwele ya dinao, o ne a itse go le gontsi ka ga yona. Ka gale o ne a lebelela metshameko e megolo mo TV. O ne a itse batshameki botlhe mme a itse ka ga dikgaisano. Metshameko e ne e se botlhokwa kwa sekolong sa gagwe sa pejana. Batsadi ba ga Jojo ba ne ba se na madi a go mo rekela dibutshe tsa kgwele ya dinao. Le gale kwa sekolong se sešwa metshameko e ne e tselwa godimo. Fa o le mogaka mo metshamekong o ne o tsewa o le mmamoratwa, go seng jalo o tewa mainaina.

Thapama nngwe fa bana botlhe ba ile patlelong ya metshameko, Jojo o ne a ema a ba bogetse a eletsa e kete a ka nna mongwe wa bona.

Pele o buisa

● Leba ditshwantsho le ditlhogo mme o leke go akanyetsa pele gore sekwalwa se tlaa nna ka ga eng. ● Buisa tsebe ka bofelo go bona gore o ya go buisa ka ga eng



Fa o ntse o buisa

● Bapisa kakanyetso ya gago le se o se buisang. ● Fa o sa tlhologanye karolo, e buise gape ka iketlo. E buisetse godimo.



Le gale o ne a ikela gae a le esi. A tsamaya ka tsela e a e tluaetseng. Go kgabaganya borogo, go feta ke lebentlele la dilo tsa metshameko, go feta Wimpy le go kgabaganya patlelo. Jojo o ne a sena go kgabaganya borogo fa badipa bangwe ba mo emisa.

Mongwe wa bona a phamola kgetsana ya ga Jojo. Ba simolola go e latlhela kwa le kwa. Morago Bruce, mongwe wa basimane ba ba goletseng godimo kwa sekolong, a phamola digalase tsa matlho tsa ga Jojo a sia ka tsona. Jojo a mo rapela gore a di buse. "Tsweetswee, ga ke kgone go bona kwantle ga tsona" Le gale Bruce a di latlhela mo tseleng. Jojo a inama go di sela. A se dumele lesego la gagwe. O ne a itheile a re di tlaa bo di robegile, le gale ga se nne jalo. Ka lesego di ne di wetse mo lebokosong ka jalo tsa se robege.

Jojo a kuka kgetsana ya gagwe le digalase tsa matlho. Morago a kuka le lebokoso. Lebokoso le ne le imela. Go ne go le sengwe ka fa gare.



Bapisa tsela e Jojo a neng a tshela ka yona pejana le ka fao a tshelang ka gona jaanong.

A re kwaleng

	Ka fao go neng go le ka teng	Ka fao go leng gajaana
Lelapa	O ne a tshela le mmaagwe le kgaitshedie.	O tshela le rraagwe.
Sekolo		
Puo		
Ditsala		
Metshameko		
Maikutlo		



A re etsiseng

Bua ka ga tsela e o akanyang gore kanelo e ya go khutla ka yona. Itlhomele bukhutlo mme o bo diragatse.

A re kwaleng

Kwala bokhutlo jwa kang.



A re buiseng

Buisang kanelo yotlhe. Fa lo fetsa tlholang gore ke kanelo ya ga mang e e nang le bokhutlo jo bo tshwanang le jo.

Jojo a tshikhinya lebokoso a nna a le pitikolosa go bona gore ke la ga mang. A le bula ka kelotlhoko mme a gakgamala go fitlhela butshe e le nngwe ya leoto la moja. A lebaleba go bona gore a mongwe o e tlogetse. A e rwala mme ya mo lekana sentle. "Le gale ga go thuse" A bua a le esi. "Go butshe e le nngwe fela!"

Mo nakong e, mong wa lebentlele la dilo tsa metshameko a latlhela butshe e nngwe. "Ga re kgone go di rekisa," a rialo go Jojo. "Re ne re di dirisetsa gore bareki ba itekanye. Para e e nnye mme ga re kgone go e rekisa"

Jojo a tsholetsa butshe. E ne e le ya molema go tswa pareng e le nngwe. "Di a ntekana." A goa ka boitumelo a bofa marala.

"Gone ke tsa gago!" Ga rialo rralebentlele. "Re amogela tse dintšhwa ka moso le ka ura ya boraro gompiano. Mogaka wa maloba, Marks Maponyane, o tlile go rotloetsa theko. Ke phepafatsa lebentlele"

Ka nako yona eo, Marks Maponyane a goroga.

"Heela monna!" a goa Jojo. "Ke ya go katisa setlhopho sa sekolo mo mmileng o o latelang. A o a tla?"

"Nka se kgone rra" ga rialo Jojo. "Ga ke kgone go tshameka kgwele ya dinao. Totatota ga ke kgone sepe rra."

"Leina la gago ke mang monna?" Marks Maponyane a botsa.

"Jojo rra".

Aa monna Jojo, o ya go siama mosimane wa me!" Ya re Jojo a santse a tlaa bua sengwe, Marks a bo a setse a mo phamotse mme a mo gogela kwa patlelong ya kgwele ya dinao.

"O dira'ng fa? "Ga botsa mokatisi a lebile Jojo.

"Jojo o na le nna. O mo letlhakoreng la me." ga rialo Marks Maponyane. "A re ye Jojo, ke batla o tsene fa mme o tshameke jaaka mogaka.



Tsepamisa matlho a gago mo kgweleng ka nako tsotlhe, mme o gakologelwe, o rwele ditlhako tsa gouta!"

Jojo a rwala digalase tsa matlho mme a simolola go thala ka kgwele mo lebaleng.

Ya nna jaaka e kete dibutshe ke tsona di mo laolang. A thala, a raga, mme batho ba goa "Jojo! Jojo!"

Mme Jojo a fosa kgwele.

"A re ye Jojo, dirisa dibutshe tsa gouta monna!" ga goa Marks.

Jojo a nosa, a boa a nosa gape.

Marks a baa seatla se segolo mo legetleng la ga Jojo mme a re, "Bontle fela mosimane wa me. O itsile go dirisa dibutshe tseo. Wena tswelela fela ka go ikatisa!"

Bruce le lekoko la gagwe la badipa ba ne ba lebile ka kgamarego, ba sa dumele matlho a bona.

"Jojo," ga rialo Marks, "Go lebega e kete ga o itsege jalo mo sekolong se, le gale sa botlhokwa ke gore wena o akanya jang ka ga gago," a rialo a supa tlhogo ya gagwe.

Tota le mokatise o ne a gakgametse. "O dirile bontle Jojo. A o ya go tsenela setlhopha?"

"Nnyaya coach, ke a leboga," a araba. "Ke siame rra."

"Ke ka ga gore nna ke akanya jang ka ga me," a itshebela.

Ka jalo, go sa kgathalesege gore o ya kae kgotsa o dira'ng, Jojo o ne a ikutlwa e kete o rwele ditlhako tsa gagwe tsa gouta.



A re bueng

Bapisa semelo sa ga **Bruce wa** modipa le sa ga **Marks Maponyane** mogaka wa kgwele ya dinao.



Re itse jang gore Marks Maponyane o lerato?



Batla o bo o thalele dipolelo go tswa kanelong tse di re kaelang gore Marks o rotloeditse Jojo.





A re kwaleng

Buisa kanelo ka ga **dibutshe tsa ga Jojo** ka kelotlhoko, morago o thale sediko go tlhaka e e bapileng le karabo e e nepagetseng.



Goreng Jojo a ne a hutsafetse kwa tshimologong ya kanelo?

- A O ne a se na dibutshe tsa kgwele ya dinao.
 B O ne a se mo setlhopheng.
 C O ne a sa kgone kgwele ya dinao.
 D Basimane ba bagolo ba ne ba mo dipisa.

Molaetsamogolo wa kanelo ke ofe?

- A Tshabela mathata
 B Nna le boitshepo go wena
 C Lwaa kgatlhanong le badipa
 D Se ikanye ope



Goreng rralebentlele a ne a latlha dibutshe?

- A Di ne di senyegile.
 B O ne a na le setlhako se le sengwe fela.
 C O ne a sa tlhole a di rata.
 D Batho ba ne ba di itekantse mme a sa kgone go di rekisa.

Jojo o ne a tsaya tsela efe fa a ya gae?

- A Borogo, Wimpy, lebentlele la tsa metshameko, patlelo
 B Borogo, lebentlele la tsa metshameko, patlelo, Wimpy
 C Borogo, lebentlele la tsa metshameko, Wimpy, patlelo
 D Wimpy, lebentlele la tsa metshameko, patlelo, borogo

Jaanong tshwaya [√] mafoko a a tlhalosang semelo sa ga Marks Maponyane le Bruce



Marks Maponyane

molemo	<input type="checkbox"/>	bosula
botlhale	<input type="checkbox"/>	sematla
itumetse	<input type="checkbox"/>	mabifi
go thusa	<input type="checkbox"/>	go sa thuse
pelokgale	<input type="checkbox"/>	dišaše
maatla	<input type="checkbox"/>	bokoa

Bruce

molemo	<input type="checkbox"/>	bosula
botlhale	<input type="checkbox"/>	sematla
itumetse	<input type="checkbox"/>	mabifi
go thusa	<input type="checkbox"/>	go sa thuse
pelokgale	<input type="checkbox"/>	dišaše
maatla	<input type="checkbox"/>	bokoa

Kwala dipolelo di le pedi ka ga se Marks Maponyane a se dirileng go dira gore Jojo a ikutlwe botoka.

1

2



Letlha:

Maikutlo a ga Jojo a fetogile jang mo tsamaong ya kanelo?

Kwa tshimologong ya kanelo Jojo o ne a ikutlwa

gonne

Mme kwa bokhutlong



A re kwaleng

Ikakanye gore o Jojo. Tsenya dintlha tsa bukatsatsi go supa se se go diragaletseng ka tsatsi leo. Simolola ka tsela e Jojo a neng a ikutlwa ka yona mo karolong ya ntlha ya kanelo, morago o tthalose se se diragetseng fa Marks Maponyane a mo tseela kwa patlelong ya kgwele ya dinao. Kwala dintlha tsa bukatsatsi ka pakapheti, o dirisa motho wa ntlha.

Bukatsatsi e e rategang

Letlha:



A re kwaleng

Bolela gore ditshwantsho tse di latelang di bontsha mofuta ofe wa matlhalosi.

Mefuta ya matlhalosi

O setse o itse gore **letlhalosi** ke lefoko le le go itsiseng go feta ka ga lediri. Matlhalosi a go bolelela gore tiro e direga jang, leng le kae. **Matlhalosi** a ka dirisiwa gape go bapisa dilo:

- Re gokelela popi nngwe go lediri le le okeditsweng mo kगतong ya ntlha.
- Re boeletsa kgato ya ntlha go lediri le le okeditsweng mo kगतong ya boraro.



kgakala





A re kwaleng

Ikakanye o le Jojo. O ya go kwalela tsala ya gago lekwalo, kwa sekolong sa kwa motseng, se o neng o se tsena pele o ya Johannesburg. Mo lekwalong le, tthalosa sekolo sa gago se sešwa. Morago tthalosa se se diragetseng fa o sena go bona dibutshe tsa kgwele ya dinao.

Dirisa mmapa wa kakanyo o go go thusa go rulaganya lekwalo.

1



2



3



4





Letlha:



A re kwaleng

Jaanong dirisa mmapa wa kakanyo go go thusa go kwala lekwalo la ga Jojo go ya go tsala ya gagwe kwa sekolong sa gagwe sa bogologolo.

Dirisa mmapa wa kakanyo le ditshwantsho mmogo le 3. ditshitshinyo tse re di go neetseng malebana le temana nngwe le nngwe. Kgwarinya lekwalo la gago pele, mme o nte tsala ya gago e le tlhole. Morago le kwale ka bothakga mo tsebeng e.

Tlatsa aterese ya gago

Letlha



1

Yo o rategang

Tlhalosa kutlobotlhoko ya gago fa o tsamaya kwa motseng.



2

Tlhalosa sekolo sa gago se sešwa, bana, le gore o ne o ikutlwa jang.



3

Tlhalosa gore go diragetse eng fa badipa ba tsaya digalase tsa gago tsa matlho.



4

Tlhalosa ka fao Marks Maponyane a dirileng ka teng gore o ikutlwe botoka ka ga gago.

Tsala ya gago

Kwala leina la mokwadi





A re buiseng

Gompieno ke tshamekile mo kgaisanong ya kgwele ya dinao. Re fentse 3-0. Morago ga fao mme o re isitse kwa Wimpy. Ke jele beka le ditšhipisi. Ke bone Bongie le kgaisadie koo.

Morago ga moo, ka bo 4pm, re etetse ntsalake Sadi. Re tshamekile bolotloa mo segotlong. O mphentse ka dino di le 24 go 14. Ke nnile le letsatsi le le monate.

Simolola temana nngwe le nngwe ka lefokonako.

Dirisa motho wa ntlha "Ke"

Bolela gore mang, leng, kae le eng.



A re buiseng

Buisa bukatsatsi e e kwadilweng ke tsala ya ga Jojo kwa motseng mme morago ga moo, buisa bukatsatsi e e kwadilweng ke Tshepo, tsala e nngwe ya ga Jojo.



Bukatsatsi e e rategang

Ka tsatsi le ke tsogile phakela jaaka gale.

Ke thusitse koko go ga metsi kwa pompong mme

morago ka sianela bese go ya sekolong. Ke nnile

maswabi gore ke tshwanetse go ya sekolong ka gobo moagisani wa rona o mphile ntšwanyana e nnye e ntlenyane, mme ke ne ke eleditse go tlhola ke tshameka le yona.

Fa re ntse re lebile toropong, mokgweetsi wa bese a lemoga gore leotwana le lengwe le phontšhitse. Re ne ra tshwanela

go ema gore a le fetole. Bontsi jwa bapagami ba ne ba bifetswe ka gobo ba ya go goroga thari kwa tirong.

Ba befetswe le go feta fa a tlhalosa gore ga a na

lekgwatlho, le gore go ya go tsaya ura le halofo gore bese e nngwe e tle go ba tsaya. Nna ke ne ke sa bifelwa le e seng.

Ke tlile gae go tla go tshameka le ntšwanyana ya me.

Keitumetse



Bukatsatsi e e rategang

Ke nnile le letsatsi le le itumedisang tota gompiano. Re nnile le leeto la sekolo mme ra ya kwa Cradle of Humankind kwa Porofenseng ya Bokonebophirima. E nnile leeto la ura go tswa Johanneburg. Re bone Sterkfontein Caves mmogo le lefelo le go fitlheletsweng masaledi a ga "Me Ples" le "Little Foot" (Raleotwana). A ke masaledi kgotsa matlhotlholo a dingwaga di le 3.3 milione. Se se dira gore matsatsi a me a matsalo a se nne botlhokwa.

Karolo e e lapisitseng e nnile go boela gae. E ne e kete ga re ye go fitlha mme ka tsenwa ke serame. Maswabi e nnile gore ke ne ke tlogetse jeresi ya me ya sekolo kwa lefelong le, ka jalo fa ke goroga Mme o ne a mpifetse tota.

Tshepo





A re kwaleng

Itsholele bukatsatsi matsatsi a le mararo a a latelang. Kwala se o se dirileng letsatsi le letsatsi, gore o ikutlwile jang, o bo o kwale ka ga boitumelo le tse di nyemisang mooko.

Bukatsatsi e e rategang Letsatsi: Letlha:

Bukatsatsi e e rategang Letsatsi: Letlha:

Bukatsatsi e e rategang Letsatsi: Letlha:



A re kwaleng

Matlhalosi

Bolela gore ke mefuta efe ya matlhalosi e e tsweng mo masakaneng go feleletsa dipolelo tse di neetsweng.



Mosidi o dula (kgakala) le sekolo go na le nna.

Ntlo ya rona e agetswe kwa (godimo) go na le ya bo Neo.

Nong e kgona go fofela kwa (godimo) e gaisa dinonyane tsotlhe tsa lefatshe.

Thato o rata go goroga (morago) kwa sekolong, bana botlhe ba setse ba gorogile.

Refilwe o emetse bese (sebaka) go na le Phaladi.

Lebone la mo phaposiboapeelong le (phatsima) go gaisa la mo phaposibotlhapelong.

Ka selemo ke robala (ka pele) go na le mariga.

Ke utlwile ke (itumetse) fa ba re ke feditse mophato wa marematlou.



A re kwaleng

Jaanong leba matlhalosi a.

Kgaoganya mafoko ka dinoko mme o bolele gore lefoko lengwe le lengwe le na le dinoko di le kae.

ka ma/tse/tse/le/ko	4	ka iketlo	ka bonako
ka letshogo			
ka go iphitlha			
ka bokhutshwane			
ka tshoganyetso			
ka tidimalo			
ka matlhagatlhaga			
ka iketlo			
ka lerata			

Matlhalosi a felo



A re kwaleng

Matlhalosi a felo a re bolelela gore dilo di kae.

Tlatsa matlhalosi a felo ano go feleletsa dipolelo tse di fa tlase.

O tshwanetse go dirisa lefoko lengwe le
lengwe gangwe fela.

gaufi

kwanano

godimo

kwa ntle

gotlhe

magareng

Se tshamekele mo tlung, ya go tshamekela _____.

Re agile _____ le sekolo.

Mosidi o batlile _____ mme a se fitlhele founu ya gagwe.

Heela Dineo, atamela _____!

Tlosa sejana fa fatshe o se bee _____ ga tafole.

Gale heke e nna _____ a dipale tse pedi.

Dikapolelo tsa maina

Buisa dikapolelo tse di fa tlase mme o feleetse polelo nngwe le
nngwe ka go ikakanyetsa.

Phikoko e mebala e mentle tota.

Moriri wa ga Moduru _____.

Matsatsi a boikhutso _____.

Baesekele ya me _____.

Go tshameka metshameko _____.

Dimonamone _____.

Metsi a sediba _____.





Dipolelwanaina

A re kwaleng

Feleletsa dipolelo tse.

Pene e ke ya ga mang? Ga ke itse gore ke pene ya ga mang.

O dula kae? Ga ke itse _____.

Leina la gagwe ke mang? Ga ke itse _____.

O tlaa tla leng? Ga ke itse _____.

Ke eng se? Ga ke itse _____.

Ke mang? Ga ke itse. _____.

Maemeditho

A o sa gakologelwa maemeditho? Re dirisa maemeditho go tthalosa maina a a totileng batho fela; sekao: **Ena** o tlaa goroga kamoso. Maemeditho, fela jaaka maemeditho a mangwe, a kgona go ikemela a le osi, kgotsa a ka dirisiwa mmogo le leina.

Tlatsa maemeditho go tlaaletsa dipolelo tse.

boena

bonna

ena

bona

rona

nna

wena

lona

1. _____ o rata dijo tota.

2. _____ ke ya go robala jaanong.

3. _____ o rile o tlaa goroga ka Lamatthatso.

4. _____ kwa gae ga re je nama ya kgomo.

5. _____ lo dula gaufi le sekolo.

6. _____ ba feditse tirogae ka pele.

7. Nna ke batla go dira tiro e ka _____.

8. O dirile tirogae ka _____.



A re kwaleng Rulaganya go kwala kanelo ya gago.

E ya go nna ka ga eng?

Handwriting practice area with blue lines and a red border. Includes a vertical illustration of a pen and a stamp.

Baanelwabagolo ba gago e tlaa nna bomang?

Handwriting practice area with blue lines and a red border. Includes a vertical illustration of a letter and a stamp.

O tlaa neelana ka tshedimosetso efe?

Handwriting practice area with blue lines and a red border. Includes a vertical illustration of a letter and a stamp.

O ka kgona go dira eng?

KE KGONA GO	😊	☹️
buisa athikele ya kuranta.		
buisa kanelo.		
anela kanelo gape ka tatelano.		
araba dipotso tse di ikaegileng ka diathikele tsa kuranta.		
araba dipotso tse di ikaegileng ka kanelo.		
kwala ntlhatsenngwa ya bukatsatsi.		
kwala leboko.		
kwala bokhutlo jwa kanelo.		
kwala, tseleganya le go thadisa kanelo.		
diragatsa patlisiso.		
tthalosa badiragatsi.		
kgaoganya mafoko ka dinoko.		
lemoga matlhalosi a felo le nako.		
lemoga madirimathusi.		
nyalanya mafoko le malatodi a ona.		
nyalanya mofoko le makaelgongwe a ona.		
rulaganya le go kwala lekwalo.		
rulaganya le go kwala kanelo.		
rulaganya le go kwala dintlhatsenngwa tsa bukatsatsi.		
akanyetsa athikele ya kuranta ke ikaegile ka ditshwantsho le setlhogo.		
akanyetsa kanelo ke ikaegile ka ditshwantsho le setlhogo.		
etsisa bokhutlo jwa kanelo.		
buisa kanelo kgotsa athikele ya kuranta botlhofo.		
tthaloganya bokao jwa ditlhogo.		
dirisa matlhalositekanyetso.		
dirisa makopanyi go tshwaraganya dipolelo.		
dirisa puosebui.		
dirisa dipolelwana tsa maina.		
dirisa dikapolelo tsa maina .		
dirisa maemedithotota.		
dirisa dipopi tse di totang maina a batho (ke, re, o, jj) mo dipolelong.		

Itirele buka ya gago mo go ditsebe 101–102. Mo bokafantleng, kwala setlhogo sa buka. Kwala leina la gago fa tlase ga setlhogo, ka gobo ke wena mokwadi. Thala setshwantsho mo bokafantleng. Jaanong kwala kanelo ya gago e e nang le tshimologo, bogare le bokhutlo.



TSEBE YA KWA MORAGO



KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago

Dingwaga tsa gago

Madulo a gago

8

Kgato 4: Sega mo moleng o o koma fa o sena go tlamanya buka ya gago

5

Tswelala ka kanelo ya gago fa.

Tlhalisa setshwantsho fa.

SEPHUTHELO

Thala setshwantsho fa.

Kwala setlhogo sa buka fa.

Kwala leina la gago (o mokwadi).

1

Kgato 1: Mena mo moleng wa dikhutlo

7

Kwala bogare jwa kanelo ya gago fa.

Tlhalisa setshwantsho fa.





Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

Simolola go kwala kanelo ya gago fa.

Konosetsa kanelo ya gago.

2

7

3

9

Tswelala ka kanelo ya gago fa.

Kwala se se diraglang kwa bokhutlong jwa kanelo ya gago.

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

Thitokgang 8: Batho, mafelo le poko

Kgweditharo 4: Dibeke 5 - 8

Kgweditharo 4: Dibeke 5 - 6
Go ya sekolong se sešwa

113 Kampa ya Banyana 104

Buisa papatso.
Buisana ka ga dipotso tse di ikaegileng ka papatso.

114 Go akanya ka ga papatso 106

Kwala dikarabo tsa dipotso tse di ikaegileng ka papatso.
Lemoga madiri le matlhalosi.
Sedifatsa matlhalosi go jang, leng, kae.
Lemoga popego e e nepagetseng ya dipopi tsa maina a a totileng batho.

115 Go rulaganya papatso ya gago 108

Tlatsa mmapa wa kakanyo go tlhama phousetara e e bapatsang leeto la sekolo mo ditlhogong tse di tlhaotsweng.
Dira phousetara ba dirisa dintlha go tswa go mmapa waa kakanyo.

116 Dipolelo, dipotso le ditsibogo 110

Lemoga matlhaodi le maina.
Tsenya matshwao a puiso mo dipolelong ka nepagalo.

117 Diphologolo tse di tlhaga 112

Buisa tshedimisetso ka ga diphologolo.
Rulaganya dikarabo tsa dipotso tse di ikaegileng ka tshedimisetso ka ga diphologolo tse di tlhaga.
Nyalanya maina le bokao jwa ona.
Buisana ka ga dintlha dingwe tse di ithutilweng ka ga diphologolo.

118 Tlhama phamfolete 114

Tlatsa serulaganyi go tlhama phamfolete ka ga phologolo.
Segolola ditsebe le go dira phamfolete, ba kwala tshedimisetso ka bothakga.



119 Segolola tsebe ya phamfolete 115

Kgweditharo 4: Dibeke 7 - 8
Bana jaaka rona

120 Go leba puo 117

Lemoga madiritota, pakapheti le pakajaanong.

121 Mosimane yo o ganneng go ithuta 118

Buisang terama mme morago go nne le bodiragatsi ka badiragatsi botlhe le mmegi

122 Go akanya ka ga terama 120

Buisana ka ga terama le dipotso.
Kwala dikarabo tsa dipotso ka ga terama.
Thala dipono tse pedi tsa terama le go lemoga modiragatsimogolo.
Lemoga makaelagongwe.
Kwala tshoboko.
Lemoga matlhaodi.
Kwala tlhaloso ya semelo sa badiragatsi ba le babedi.

123 Go kwala terama 122

Tlatsa serulaganyikwalwa go kwala terama ka fa tlase ga ditlhogo tse di tlhaotsweng

124 Badiragatsi 124

Dirisa poeletsomodumo go tlhama maina a badiragatsi mo terameng ya bona.
Tlhama maina ba dirisa maetsi.
Tlhatlhoba diphousetara tse dingwe tsothle le go tlhopho e e gaisang.

125 Mosetsana wa Moriti o 8. femela letsatsi 126

Buisa terama.
Buisana ka ga kanelo.

126 Go akanya ka ga kanelo 128

Diragatsa terama.
Araba dipotso tse di ikaegileng ka terama.



Lemoga dipolelwana tse di ikemetseng.
Tlatsa ditshwantshanyo.

O kgethegile. 130





A re buiseng

KAMPA YA BANYANA e e gaisang ya Aforikaborwa

Kampa ya Banyana ba Megaka ya Boikhutso e neelana ka dikampa tse di tletseng ditirwana go bana ba dingwaga tsa magareng a 8 le 12. Ikwadisetse boikhutso jwa selemo jaanong mme o nne le boikhutso jo bo gaisang mo hoteleng ya diphologolo. O tlaa tlhokomelwa ke sethlopha sa batho ba maitemogelo ba ba tlaa netefatsang gore o tlhokomelegile mme o ja monate tota.

Lekelela ditirwana tse dintšhwa, bona ditsala tse dintšhwa, bona diphologolo tse dintšhwa mme o thume mo metsing a mašwa! Go feta fa, ijese monate! Batsadi ba gago ba tlaa fola mo moweng fa wena o tlhokometswe mme o IJESA MONATE!



Sengwe sa mongwe le mongwe!



Molelo wa kampa

Go otlolola dinao bosigo



Metshameko



Khasele ya go tloatlola



Go bona diphologolo



Go lepa dinonyane



Botaki le Botsweretshi



Go thuma



KAMPA YA BANYANA YA BOFELO!

Go neela bana maitemogelo a mofuta o. Ba tlaa fela pelo gore ba boa leng!

Letsetsa Kampa ya Banyana mo go 20121 212
 Tlhotlhwana R300
 Matsatsi: Mosupologo go ya go Labotlhano beke nngwe le nngwe ya matsatsi a buikhutso.
 Tlaa le diaparo tsa go thuma, setlolo sa letsatsi le dithibatsatsi.



A re bueng

Leba papatso ka kelotlhoko mme lo buisane le tsala ka ga tse di latelang.

- Mokwadi o dira eng go ngoka kgatlhego ya babuisi?
- Ke ditlhogo dife tse di kwadilweng ka bokima kgotsa di phatsimisitswe?
- O bona matshwaotsiboso a le kae mo papatsong?
- O akanya gore ke goreng papatso e tletse ditshwantsho jaana?
- O akanya gore papatso e lebisitswe bomang? O ka tshwaya mabokoso a feta bongwe. Neela lebaka la go tshwaya lebokoso.

Basimane	Basetsana	Ba dingwaga di le 4 go ya go 7	Ba dingwaga di le 8 go ya go 12	Bagolwane	Makgarejwana le makawana

Go akanya ka ga papatso



A re kwaleng

Leba papatso ya tsebe e e fa pejana mme o kwale dikarabo tsa dipotso tse.

E bapatsa eng?

E lebile sethlopha sefe bogolosegolo?

Ngwana yo o nang le bogole a ka dirang kwa kampeng?

A o ka etela kampa mo mafelelong a beke?

Goreng papatso e re "tlhokomelwa ke sethlopha sa batho ba maitemogelo"?

Kwala ditirwana tse o ka di itumelelang kwa kampeng.

Go tewa eng ka molaetsa o?

Go kaiwa eng ka molaetsa o o latelang?


**KAMPA YA BANYANA
YA BOFELO!**

Go neela bana maitemogelo a mofuta o.
ba tlaa fela pelo gore ba boa leng!

Goreng o tshwanetse go tla le setlolo sa letsatsi?

Goreng batsadi ba gago ba tlaa "fola mo moweng" fa o le kwa kampeng?

Madiri le matlhalosi



A re kwaleng

Thalela madiri mo dipolelong tse, morago o thale sediko go matlhalosi otlhe a a tthalosang madiri. Fa o fetsa, kwala matlhalosi a mo mabokosong a a maleba.

Ngwana o tsamaya bonya.
Mme o gorigile maabane
Ke gorigile thari kwa sekolong.
Re tshameka kgwele kwa ntle.
Pula e nele maabane.
Katlego o bua ka iketlo.
Karabo o dira kwa Gauteng
Ke tlaa go bona kamoso.
Mosimane o siana ka lobelo.



Matlhalosi a tthalosa madiri. A re bolelela gore tiro e diragala jang, leng, kgotsa kae.

Jaanong tsenya matlhalosi a o a thaletseng mo ditlhogong tse di maleba.

Jang	Kae	Leng




A re kwaleng

Thala sediko go popego e e nepagetseng ya popi ya maina a a totileng batho mo dipolelong tse.

Nna ba/ke ya serapeng sa diphologolo.
Wena lo/o ya go goroga thari kwa sekolong
Lona se/lo rata go tsamaya masigo.
Rona di/re etela lewatle ka Seetebisigo.
Bona di/ba rekile ntlo e ntšhwa.
Ena ba/o rata go rumolana.





Dira le tsala. Rulaganya go tlhama phousetara go bapatsa leeto la sekolo.

A re kwaleng

Lo ya kae?

1

Leeto le leng? Go tloga ka la _____ go fitlha _____

2

3

Lo ya go bona eng?

Go ja bokae?

4

5

Go ya bomang?

Ba tle le eng?

6

MAELE A GO DIRA PHOUSERA

- A e nne kgolokgolo ka fa go kgonegang.
- Mokwalo le ona o nne mogologolo ka fa go.
- Kgonegang gore batho ba o buise bonolo.
- Taka phousetara ya gago go gogela batho.
- Se tlopele ditshwantsho.
- Kwala setlhogo sa leeto.
- Dirisa dipolelo tse di bonolo, di tlhamaletse.

Letlha:



A re kwaleng

Dirisa mmepekakanyo kgotsa mmepe wa tlhaloganyo le dintlhapaakanyo go tlhama phousetara ya gago.



Se gakantshe matlhaodi le matlhalosi

- **Letlhaodi** le tthalosa leina go ya ka mmala, palo le popego.
- **Letlhalosi** le tthalosa go feta ka ga lediri. Le neela tshedimosetso ka ga tiro, gore e direga jang, leng kgotsa kae.



A re kwaleng

Thalela matlhaodi mo dipolelong tse di latelang, mme o thale sediko go maina a matlhaodi a, a a tlaolang

O tlaa bona lewatle le legolo le na le makhubu a mantsi.

Thuma mo metsing a botala jwa legodimo, o katoge maruarua a a bogale.

Thuma o metsing a lewatle a a botala jwa legodimo mme o bone phatsimo ya lebopo.

Tlisa dibonelakgakala tsa gago mme o bone mamphorwana mo dintlhageng tsa ona.

Tlhopha ditsala tse pedi, lo tshameke "jumping castle" mmogo.

Reka dimonamone tse dintsi o itumelele matsatsi a boikhutso.

- Polelo nngwe le nngwe e simolola ka tlhakakgolo.
- Potso e khutla ka letshwao la potso.
- Polelo e e tlwaelegileng e felela ka khutlo.
- Polelotsiboso le taelo di felela ka letshwaotsiboso.

Matshwaopuiso

A re kwaleng

Buisa dipolelo tse. Jaanong di kwalolole o dirisa ditlhakakgolo le matshwaopuiso fa go leng maleba.



bona koo koloi ke eo e mo lebelong

a o tlaa nketela mafelo a beke e

ijaa ke lebetse buka nngwe kwa gae

o se kgabaganye fa pele ga llori

dijo tse di lonko lo monate

jeresi e ke ya ga mang

heela masego, nkemele foo

katlego le karabo ba etetse lewatle

a le wena o tlaa etela lewatle ka seetebosigo

ke rekile sephatlo senotsididi le disimba

tshela mašwi pele morago o tshele sukiri

naare o ntebile eng



A re kwaleng

Thalela letlhalosi mo polelong nngwe le nngwe, mme o thale sediko mo lediring le le tthalosiwang ke letlhalosi le.

Re tloletse mo beseng ka boitumelo.

Ke gorigile thari kwa gae.

O bee dibuka tsa gago gaufi.

Re tsamaile ka iketlo go ya gae

Ke tlaa go bona kamoso.

O re fetile ka pele mo tseleng.

Rona kana re dula kgakala le sekolo.

Maitseboa ga ke kgone go ja thata.



A re buiseng



TAU

Tau ke losika lookatse. Gantsi tau e bidiwa kgosi ya diphologolo. Ditaui di tsoma le go ja diphologolo tse di jaaka phala le pitse ya naga. Go le gantsi go tsoma tse ditshegadi. Di tsoma ka ditlhopha, bosigo. Ditaui di rata go tshela mo nageng e e bulegileng, e tletse bojang. Di tshela ka ditlhopha. Setlhopha se bidiwa seboka.



TLOU

Gareng ga diphologolo tse di tshelang mo lefatsheng, ditlou ke tsona tse dikgolo go gaisa, mo mofuteng wa diamusi. Di tshela mo nageng e e bulegileng, ya bojang. Gale di mo kotsing ya go bolawa ke magodu a diphologolo a a batlang meno a tsona. Tlou ga e emise go gola. E dirisa selopo sa yona go ja medi, maungo le go nwa metsi. E ja go fitlha go 200 kg ya dijo le go nwa dilitara di le 19 tsa metsi ka letsatsi.



TSHUKUDU

Tshukudu e dula mo lefelong la bojang. E ja bojang le dijalo. Ditshukudu di rata go nwa metsi gabedi ka letsatsi, le gale fa go le leuba, di kgona go fetsa matsatsi a le mane go ya go a le mathlano sa nwe metsi. Go mefuta e le mebedi ya ditshukudu – e ntsho le e tshweu. Le gale ga di dintsho kgotsa tshweu, tsoopedi di mmala o kwebu. Tshukudu ga e bone sentle, le gale e kgona go dupa kgakala. E kgolo tota, e ka bega go fitlha go 2 500 kg. E mo matshosetsing a go tsongwa ke batsomi le magodu, ba batla lonaka lwa yona. Re tshwanetse go sireletsa ditshukudu kgatlhanong le magodu.



Buisa ditemana ka ga diphologolo tse 3 gape mme o tlatse sethalwa se se latelang.

A re kwaleng

Di ja eng?

Ditau	Ditlou	Ditshukudu

Di tshela kae?

Ditau	Ditlou	Ditshukudu

Goreng di le mo matshosetsing?

Ditlou	Ditshukudu



A re bueng

Thala mola go nyalanya mafoko a le bokao jwa ona.

matshosetsi

diamusi

seboka

selopo

diphologolo tse di amusang "bana" ba tsona

setlhopha sa ditau

"nko" ya tlou e e dirisang go isa dijo ganong

kotsi

Tlotlela tsala ka ga dintlha di le pedi tse o di buisitseng ka ga nngwe le nngwe ya diphologolo tse tharo.

Tlhama phamfolete




A re kwaleng

O ya go tlhama bukanatshedimose tso ya gago ka ga phologolo. Dirisa serulaganyi sa phamfolete se se latelang go go thusa. Tsebe ya gago ya ka fa ntle e nne le setshwantsho go ngoka babuisi. E nne le setlhogo le polelwana kgotsa mo kgogela, tse di ngokang, sekao: "Tshukudu e mo kotsing!" Thala setshwantsho mo tsebeng nngwe le nngwe go senola dikakanyo tsa gago. Mo tsebeng ya kwa morago, kwala leina la gago le mogala, ka gobo ke wena motlhami wa phamfolete.

3	2 Tshedimose tso ka ga phologolo.	1 Tsebe ya fa pele.
---	-----------------------------------	---------------------

6 O sireletsa phologolo jang?	5 E bogolo bo le kae? Ditlwaelo tsa yona ke dife? E ja eng?	4 Batho ba ka e bona kae?
-------------------------------	---	---------------------------



A re direng

Jaanong segolola tsebe e e latelang mme o e mene gore e bope phamfolete ya karata ya Z. Dirisa thulaganyo ipaakanyetso ya gago go feleletsa phamfolete ka bothakga.



TSEBE YA FA PELE: menela pele

1



TSEBE YA MORAGO: ya tshedimosetsokakaretso jaaka mogala wa gago, atere se le imeile.

6



5



2



3



4



A o gakologelwa lediritota?

Madiritota a re bolelela gore motho/phologolo jj, o dira eng. A fetoga go ya ka paka.

Sekao: Gompieno ke a **apaya**: Maabane ke **apeile**.



A re kwaleng

Thalela madiritota mo dipolelong tse, mme o bolele gore a madiri a, a mo pakajaanong kgotsa pakaphethi.

Paka

Ke ya sekolong.	
Ke ja nama.	
Ba rekile sephatlo.	
Thekisi e ntshiile.	
Ditlhako di a tlhodia.	
Malome o ikgoretse.	
Ba nole matute a namune.	
Ba tsamaile ka bese.	
Katse e sule.	
O ntimile dijo.	
Ba nkamogile sakatuku.	
Ke kwala buka.	





A re buiseng

Buisetsa terama e kwa godimo mo sethopheng sa gago. O tlaa tlhoka badiragatsi ba le barataro, Khumo, Thami, Annekie, Morwesi, Kgomotso le Mme Mboya. O tlaa tlhoka le mmegi yo o buisang dikarolo tsa kanelo tse di sa bolelweng ke badiragatsi ba bangwe.

Pono le ditaelo tsa serala (tse di bolelelang badiragatsi gore ba dire eng) di kwalwa mo masakaneng a sekwere. Ka gale di mo modirisopegong. pakajaanong.

[PONO 1 Phaposi ya ga Mme Mboya. Bana botlhe, kwantle ga Khumo, ba dira ka setu. Ba thala dimmapakakanyo le go kwala dintlha. Khumo o dutse mo desekeng e e kwa pele, o tshameka Nintendo.]

Mmegi: Mme Mboya o ruta bana ba ba batlang go ithuthela tlhatlhobo ya bofelo jwa ngwaga, malebana le dikarolo tsa tiro tse ba sa di thaloganyeng. Dithuto di tsenelwa ka boithaopo.



Khumo: [O leba bana ba bangwe] Goreng lotlhe lo dira? Ke ya go tshameka le mang Nintendo ya me e ntšhwa e mme a e ntheketseng ka Matlhatso? Tlang lo tshameke le nna.

Annekie: Nna ke ithutela tlhatlhobo ya beke e e tlang. Le wena o tshwanetse go dira jalo Khumo.

Khumo: Yaa kwa, tlhatlhobo e sa le kgakala gore re ka ithuta jaanong. Ao Thami, tlaa o tshameke le nna.

Thami: Ga ke kgone Khumo. Le nna ke a ithuta monna.

Khumo: Ao Kgomotso. A le wena o gana go tshameka le nna?

Kgomotso: Nka tshameka le wena fa ke fetsa go ithuta Serutwa sa dikgono tsa botshelo se re kwalang Labotlhano o o tlang.

Khumo: Lo ditsala tse di jang ne? Morwesi, ke a itse gore wena o kgona metshamekwana. A ga o batle go tshameka?

Morwesi: Nnyaya Khumo. Mme fa o sa ithute o ka se falole.

Mme Mboya: Khumo, fa e le gore ga o batle go ithuta, gongwe o tshwanetse wa ya go tshamekela Nintendo ka fa tlase ga setlhare, wa tlogela go . tshwenya bana ba bangwe.

Mmegi: Khumo o tshola kgetsana ya gagwe mme o ya go dula ka fa tlase ga setlhare. O tshameka Nintendo ya gagwe a ntse a opela a iketlile, a sema ditsala tsa gagwe dimatla go ithutela tlhatlhobo e e tlang morago ga dibeke tse pedi!



[PONO 2: Letsatsi pele ga tlhatlhobo, Khumo o tsena mo phaposing a roroma. O forogotlha kgetsana ya gagwe.]

Khumo: A mongwe a ka nthusa tsweetswee? E-e-e ... ke ... Ke tlhoka go ithutela tlhatlhobo ya ka moso mme ke timeditse buka ya me. E-e-e ... gongwe e ka fa tlase ga deseke ya me. [O leba ka fa tlase ga deseke.] Nnyaya, e nyeletse.
[O thula deseke ka tlhogo.] itšhuu! Tsweetswee, a mongwe a ka nkadima buka tlhe?

Thami: Nnyaya Khumo. O feditse dibeke di le pedi o tshameka, jaanong o batla go ipaakanyetsa tlhatlhobo mo letsatsing le le lengwe? Go na le nako ya go dira le ya go tshameka.

Annie: Tsa Khumo, dirisa mmapakakanyo wa me. Nte ke go supetse gore o dira jang.

Khumo: [O a lela] Iyuu iyuu! Nka se tshwarelele tshedimosetso e. Nka ithuta jang gotlhe go ka tsatsi le le lengwe? Ga nkitla ke falola!

Annie: Nxanxae, se lele. Ke tlaa go thusa.

Mme Mboya: Didimala Khumo. Mo isagweng o tlaa simolola go ithuta nako e sa le teng pele ga tlhatlhobo. Kgomotso le Thami a lo ke lo thuse Khumo. Mo feng dintlha tsa lona.

Khumo: [O thikhitha tlhogo] Hmm. Ga go thuse. Nka se tlole ke kgona. Ke ipolaile ka go tshameka fa lotlhe lo ne lo dira.

Mmegi: Mo kotareng e e latelang Khumo o dira ka thata. O dira tirogae tsatsi le letsatsi mme o tlhama dimmapakakanyo tsa gagwe. O ithutile sengwe. Jaanong o a itse gore "go na le nako ya go dira le ya go tshameka".

Go akanya ka ga terama



A re kwaleng

Buisa terama gape mme o arabe dipotso. Buisanang ka ga tsona mo ditlhopheng pele lo kwala dikarabo.

Molaetsa wa terama ke ofe? Go tswa mo terameng, kwalolola polelo e e re rayang jalo.

Modiragatsimogolo ke mang?

Go tewa eng ka mafoko “dithuto di tselwa ka boithaopo”?

Re itse jang gore Khumo o bakile?

A kanelo e e tshwana le nngwe e o e itseng?

A o gakologelwa kanelo ya Tselane le Dimo? Fa o e gakologelwa, a o ka bolela gore dikanelo tse pedi tse di tshwana kae?



A re direng

Akanya ka ga boalo jwa terama e. Go bolelwa dipono di le pedi. Di thale, mme go pono nngwe le nngwe o bontshe modiragatsimogolo

Pono 1

Pono 2



A
6

Tiriso ya mafoko

Batla mafoko go tswa terameng a a nang le bokao jo bo tshwanang le jwa mafoko a, mme o a kwale mo diphatlheng tse di neetsweng.

phuruphutsha		tetesela	
tshwenya		kaele	



Ikakanye o le Khumo. Kwala tshoboko ya se se go diragaletseng mo kanelong.

A re kwaleng

Kwa ntlheng, Mme Mboya o re rulaganyeditse nako gore re ipaakanyetse tlhatlhobo, le gale ke ne ka ...


Three empty horizontal lines for writing.

Morago Mme Mboya o ne a re ke ye kwa ntle, ka jalo ke ne ka ...

Three empty horizontal lines for writing.

La bofelo, letsatsi pele ga tlhatlhobo, ke ne ka swetsa go ithuta le gale ka ...

Three empty horizontal lines for writing.



Akanya ka ga matlhalosi a a tlahosang Khumo le Annekie. A tlatse mo diphatlheng tse di fa tlase. Re go neetse matlhaodi a le mmalwa go go thusa.

A re kwaleng

tlhoafetseng

motlapa

molemo

boatla

Illustration of a boy and a girl with empty speech bubbles next to them for writing.

Jaanong kwala tlhaloso ya mongwe le mongwe wa badiragatsi ba.

A table with 5 rows and 2 columns for writing.

Go kwala terama



A re kwaleng

O ya go kwala terama le ditsala tsa gago, mo setlhopheng. Tlatsa papetla e, e e tlaa go thusang go rulaganya terama. Morago, kgwarinya paakanyo ya terama ya gago. Kopa tsala go e tlhola. Morago, kopa ditsala tse dingwe go buisa dikarolo tsa badiragatsi ba ba farologaneng ba terama. Kwa bofelong, fa o sena go baakanya dintlhakgwarinyo tsa gago, kwala terama e ka bothakga mo tsebeng e e lebaneng.




- Dirisa mmapa wa thaloganyo go go thusa go rulaganya mokwalo wa gago
- Kwala paakanyo magwata • Kopa tsala go tseleganya paakanyo • Boeletsa diteng tsa gago mme o dire ditshiamiso tse di tlhokagalang • Morago o e kwale ka bothakga mo bukeng ya gago.

1 Neela badiragatsi ba ba farologaneng?

2 Badiragatsi ba itshotse jang?

3 Kanelo e diragala leng?

4 Neela dipono. Go diragala eng mo ponong nngwe le nngwe?




Tlhalosa poloto.

La ntlha
Ga latela
Morago
Kwa bokhutlong





Letlha:




A re kwaleng

Kwala terama ya gago ka bothakga mo tsebeng e. Gakologelwa go dirisa modirisopego, pakajaanong malebana le boalo le ditaello tsa serala.



Setlhogo



Boalo

Badiragatsi

A large area of horizontal blue lines for writing, corresponding to the frames of the film strip.



Badiragatsi

POELET SOMODUMO

Gale mo diterameng kgotsa ditshwantshong tsa baesekopo, re neela badiragatsi maina a a simololang ka tlhaka e e tshwanang. Nako dingwe maina a, a na le bomotlae. Fa re boeletsa ditlhaka tsa ntlha mo lefokong lengwe le lengwe, re dirisa poeletsomodumo. Leba maina a, mme o bone jaaka medumo ya ntlha e boelediwa.

Bona Boitumelo

Puli Pule

Ikanye Ikaneng

Goga Gorowa

Maleka Maleke

Konya Kanyane

Goga Gorowa

Bonolo Bambo

Phala Phaladi



A re kwaleng

Dirisa poeletsomodumo go tlhama maina a badiragatsi ba terama ya gago.

MAETSI kgotsa mafokomodumo

Boela jaanong kwa terameng ya letlharetiro la 121 mme o thalele maetsi otlhe. Fa re dirisa mafoko go etsa modumo, re dirisa ketsiso, jaaka "iyuu" e bong ketsiso ya motho yo o lelang.



A re kwaleng

Leba dikao tse di fa tlase, mme o itirele maetsi a gago.

Piriga

Phoo

Mphala



A re kwaleng

Go bapatsa terama ya gago

Dira phousetara go bapatsa terama ya gago.

Dirisa poeletsomodumo mo maineng a badiragatsi ba gago. Dirisa le maetsi go ngoka kgatlhego.

- Leina la terama le nne ka ditlhaka tse dikgolo, tse dikima, tsa mebalabala (o tshwanetse go neela terama ya gago leina)
- Ke bomang ba diragatsang mo terameng e
- E ya go bontshwa kae
- Matlha le dinako tsa tiragatso
- Tlhaloso ka bokhutshwane ya se terama e leng ka ga sona
- Dintlha tsa go beeletsa bonno.

Maele malebana le go tlhama phousetara
 - Dirisa puo e e tlhamaletseng.
 - Fetofetola ditlhaka le bogolo jwa mafoko, dipolelwana le dipolelo.
 - Dirisa mebala e e galalelang go ngoka kgatlhego.
 - Taka kgotsa o kgomaretse ditshwantsho, go itsise batho tse dingwe ka ga terama.



Tihola diphousetara tse di tlamilweng ke ditsala tsa gago mme o tlopho e o e ratang go gaisa.



A re buiseng

[PONO 1: Phaka gaufi le noka. Go na le tafole ka fa tlase ga setlhare. Setlhare se kgabisitswe ka dibalune le malente. Go na le kuku e kgolo ya matsalo mo tafoleng.]



- Mmegi: Ke moletlo wa matsalo wa ga Tania. O fetsa dingwaga di le lesomenngwe. Gareng ga balalediwa go Lindi Myeza wa dingwaga di le lesomenngwe. O apere mosese wa gagwe wa meletlo. Le fa Lindi a lebega jaaka mosetsana wa sekolo, ke mogaka yo o kgethegileng mme o na le bokgoni jwa go iphetola moriti o o nang le maatla le lebelo tse di gakgamatsang.
- Bana: [Ba a opela] O golegole, o golegole, o gole Tania, o golegole. Hip-hip hooray!
- Tania: Ke ipotsa gore go eng mo diphuthelwaneng tsotlhe tse. Ke itumetse tota! Ga ke itse gore ke bule mpho efe pele.
- Neo: Bula ya me. Ke go reketse sengwe se le nna nka se ratang.
- Tania: Ija, ke koloi ya "Lego" A bontle Neo! Ah, lebokose la pente ya metsi ke le. Ke rata go penta! Ke bona le setshodi sa diphensele! Malebo Lerato. O itsile gore sa me se robegile!
- Tshepo: Hee Tania. maswabi ka ke tlile thari. Mpho ya me ke e. A o a itse gore ke eng?
- Tania: Ke utlwa botobetobe. Ah, ke mpopi. A bontle ruri!
- Sam: Hee! Ke eng seo?
- Mmegi: Ka tshoganyetso, legodu le le rweleng mmamatlhwana le a kgabola, le phamola dimpho tsotlhe le kuku.

- Bana: [Ba a goa] Thusang! Legodu!
- Mmegi: Mmaagwe Tania o photsha mo tlung.
- Mma: Tlhokomelang bana! Maemo a a kotsi tota. Tlaang kwano go nna!
- Ntšwa: Hau, Hau!
- Lindi: [Matlho a gotogile mme sefatlhego se simolola go fisa] Se se a mpefisa.
- Mmegi: Mme Mosetsana wa Moriti a pheuga mme a fofa godimo ga noka. O tshwara legodu. Legodu le latlha dimpho le kuku fa fatshe. Ka lesego kuku e iphara sentle, e ntse kgaraga, ga e a senyega.
- Lindi: [A tshwaretse diatla tsa monna ka fa morago ga mmele wa gagwe.] O ithaya o re o botlhale sematla towe. Lerato, bitsa maphodisa!



[PONO 2: Lerata la dikoloi tsa maphodisa.]



- Lephodisa: Malebo Lindi. Tswelela ka go losa borukhutlhi.
- Mma: Kuku ke e, Rre lephodisa.
- Lephodisa: Nte ke lotlelele senokwane se mo koloing pele.
- Mma: Ijaa, dikgakgamatso ruri! Lindi, ke ntse ke sa itse fa o na le dithata tsa mofuta o! Ke itheile ka re ke basimane fela ba leng bagaka ba ba kgethegileng, jaanong ke itumela go bona gore le makgarejwana a na le dithata tse!
- Tania: Ke lebogela gobo o busitse dimpho tsa me Lindi! Ditsala, a re tsweleng pele ka moletlo. Mme sa ntlha, a re lebogeng Lindi.
- Bana: [Ba a opela] Mogaka wa rona Lindi, mogaka wa rona Lindi, mogaka wa rona Lindi, mogaka wa rona Lindi!



Go akanya ka ga kanelo



A re kwaleng

Diragatsa terama mme o arabe dipotso tse di latelang.

Modiragatsimogolo ke mang?

Ke eng se se kgethegileng ka ga gagwe?

Thuto ya kanelo e ke efe?

Setlwaedi ke tumelo e e tsepameng ya gore batho botlhe mo sethopheng se se rileng ba a tshwana. Fa o akanya gore basetsana ga ba na maatla, o dumela gore ga go mosetsana ope yo o ka tsogang a nnile le maatla. Se ke setlwaedi.

A o akanya gore kanelo e ke ya nnete? Goreng?

O itse badiragatsi bafe gape ba e leng bagaka ba ba kgethegileng? A bontsi ke banna?

Mosetsana wa Moriti o tshwana jang le bagaka ba?

Mosetsana yo, o roba jang setlwaedi se se leng teng?



A re direng

Thala dipono tse pedi tsa terama.

Pono 1

Pono 2



A re kwaleng

Tlhalosa poloto.

La ntlha

Ga latela

Morago

Kwa bokhutlong

Kwala tlhaloso ya ga Lindi.

DIPOLELWANA

Re leba dipolelwana: Polelwana e na le sediri le letiro.

Go na le mefuta e le mebedi ya dipolelwana:

Polelwana e e ikemetseng: E kgona go nna polelo ka boyona. Sekao: **Re ya sekolong.**

Polelwana e e sa ikemelang: Ga e kgone go nna polelo ka boyona. Sekao: **fa letsatsi le tlabana**



A re kwaleng

Leba dipolelwana tse mme o bolele gore a di ka ikemela ka botsona jaaka dipolelo tse di nang le bokao (ka mafoko a mangwe, gore a ke dipolelwana tse di ikemetseng.)

	Dipolelwana tse di ikemetseng	Dipolelwana tse di sa ikemelang
Ee, e ka ema e le yosi		Nnyaya, e ka se eme e le yosi
fa ke boa		
Ke rata mmino.		
fa go kgonega		
Ke e fitlhetse.		
mo go Mophato 4		
Re rulaganya leeto.		
fa baesekopo e tswa		

Feleletsa tshwantshanyo eno ya diphologolo, ka go tlatsa leina le le maleba la phologolo.



- O bonya jaaka _____
- O mabela jaaka _____
- O lebelo jaaka _____
- O nkgga jaaka _____
- O botlhale jaaka _____
- O manganga jaaka _____
- O bokgwabo jaaka _____
- O moleele jaaka _____



Gantsi re tlhaloosa motho/selo ka go se bapisa le se sengwe. Go neela sekao, fa motho a le mabela ra re "o mabela jaaka phikoko".



O kgethegile.
Mmele wa gago
otlhe o kgethegile.
Mmele wa gago
ke wa gago!

**OPE A SE
 KA A
 TSHWARA
 MAPELE A
 GAGO.**



**O tshwanetse go bolelela
 mongwe fa motho ope fela a
 tshwara mapele a gago.**

**O tshwanetse go bolelela
 mongwe fa motho ope fela a re
 o dire dilo tse o sa di batleng.**

**O ka leletsa mang go
 bona thuso:**

Child Line: 0800 05 55 55

SAPS Crime Stop: 086 00 10111

**SAPS Emergency Number:
 10111**

Life Line: 0861 322 322

**Child Protection Unit:
 012 393 2359/2362/2363**

KE KGONA GO	😊	☹️
buisa terama.		
buisa papatso.		
buisa bukanatshedimose/ phamfolete.		
buisa terama ke dirisa badiragatsi le mmegi.		
diragatsa terama.		
araba dipotso tse di ikaegileng ka bukanatshedimose/ setso.		
araba dipotso tse di ikaegileng ka papatso.		
araba dipotso tse di ikaegileng ka terama.		
tlhama bukanatshedimose/ setso.		
tlhama phousetara.		
buisana ka ga dipotso tse di ikaegileng ka papatso.		
tlatsa foromo.		
lemoga matlhaodi le maina.		
lemoga matlhaodi mo temaneng.		
lemoga matlhalosi a mokgwa, nako le lefelo.		
lemoga poeletsomodumo.		
lemoga madiritota.		
lemoga dipolelwana tse di ikemetseng mo dipolelong.		
lemoga maetsi.		
lemoga tshwantshanyo.		
lemoga madiri le matlhalosi.		
nyalanya mafoko le bokao jwa ona.		
nyalanya mafoko le makaelagongwe a ona.		
tsenya matshwaopuiso mo dipolelong ka tolamo.		
dirisa dipopi tse di kayang batho ka tolamo (ke, re, lo, jj).		
dirisa pakajaanong le pakapheti.		
kwala terama.		
kwala motshameko.		







Birthday Wheel:

Cut out the two circles and the wedge shape. Put the top and bottom together using a split pin. Write the birthdays of your family and friends in the correct months on the birthday wheel.

On the back you can write the months in your first language.





Birthday Wheel:
Write the 12 months on the
dotted white line.



Step 1: Cut all around on the black line

Handwriting practice box with four horizontal lines and a telephone icon on the right.

Handwriting practice box with four horizontal lines and a telephone icon on the right.

Handwriting practice box with four horizontal lines and a telephone icon on the right.

Handwriting practice box with four horizontal lines and a telephone icon on the right.

DEF

Handwriting practice box with four horizontal lines and a telephone icon on the right.

Handwriting practice box with four horizontal lines and a telephone icon on the right.

Handwriting practice box with four horizontal lines and a telephone icon on the right.

Handwriting practice box with four horizontal lines and a telephone icon on the right.

OPQR

Step 2: Follow the dashed line

Step 3: Fold on the dotted line

Step 5: Cut off on the yellow line

Handwriting practice box with four horizontal lines, a telephone icon on the left, and an envelope icon on the right.

Handwriting practice box with four horizontal lines, a telephone icon on the left, and an envelope icon on the right.

Handwriting practice box with four horizontal lines, a telephone icon on the left, and an envelope icon on the right.

Handwriting practice box with four horizontal lines, a telephone icon on the left, and an envelope icon on the right.

ABC

Handwriting practice box with four horizontal lines, a telephone icon on the left, and an envelope icon on the right.

Handwriting practice box with four horizontal lines, a telephone icon on the left, and an envelope icon on the right.

Handwriting practice box with four horizontal lines, a telephone icon on the left, and an envelope icon on the right.

Handwriting practice box with four horizontal lines, a telephone icon on the left, and an envelope icon on the right.

STUV

Step 7: Staple your book in the middle

KLMN

Handwriting practice box with four lines and a telephone icon.

Handwriting practice box with four lines and a telephone icon.

Handwriting practice box with four lines and a telephone icon.

Handwriting practice box with four lines and a telephone icon.

WXYZ

Handwriting practice box with four lines, a telephone icon, and an envelope icon.

Handwriting practice box with four lines, a telephone icon, and an envelope icon.

Handwriting practice box with four lines, a telephone icon, and an envelope icon.

Handwriting practice box with four lines, a telephone icon, and an envelope icon.

GHIJ

Handwriting practice box with four lines and a telephone icon.

Handwriting practice box with four lines and a telephone icon.

Handwriting practice box with four lines and a telephone icon.

Handwriting practice box with four lines and a telephone icon.

My Telephone and Address Book



This book belongs to:

Blank line for writing the owner's name.